

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 04 0 K 007873 23 Kžk
Sarajevo, 27.03.2024. godine

U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE!

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija Begić Jasmine kao predsjednice vijeća, Dugonjić mr Božidarke i Muratović Hurije kao članova vijeća, uz sudjelovanje Šeta Mevlide kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optužene M.A., zbog krivičnih djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 54. istog zakona, po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Zeničko – dobojskog kantona broj T04 0 KTK 0017495 14 od 25.12.2017. godine, nakon pretresa održanog dana 14.03.2024. godine u prisustvu federalnog tužitelja Sarajlić Saše, optužene M.A. i njenih branitelja, advokata Nakić Alena i Hadžiomeragić Džeme, donio je i dana 27.03.2024. godine javno objavio:

P R E S U D U

OPTUŽENA:

M.A., rođene M., kći M. i B. rođene M., rođenag. u Ž., nastanjena u S. u Ul. A.L. broj ..., B., državljanka BiH, JMB: ..., pismena, sa završenom VSS, po zanimanju m. e., u penziji, udata, majka ... punoljetne djece, srednjeg imovnog stanja, neosuđivana,

Na osnovu člana 299. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE

da je:

1. U vremenskom periodu od druge polovine 2011. g. do kraja 2013. g. u Z., u svojstvu odgovorne osobe, obavljajući dužnost šefa Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Z., svjesnim kršenjem odredaba člana 119. Sistematizacije poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, koja je sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-1-7-1.-21479-3/13 od 09.09.2013. g., te Odluke o izmjenama i

dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10.1-14987-1/11 od 25.07.2011. g. u vezi sa Odlukom o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10-1.-23182/10 od 13.12.2010. g., kojim odredbama je propisano da šef Službe za prodaju planira, rukovodi, organizuje, nadzire i koordinira rad u Službi, da je obavezan da brine o primjeni pozitivnih zakonskih propisa u okviru djelatnosti Službe, da organizuje prodaju usluga i distribuciju vrijednosnica u skladu sa važećim dokumentima, da izvještava o ukupno urađenim poslovima Službe i analizira rezultate poslova iz domena prodaje i distribucije vrijednosnicama, te da sve poslove obavlja u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva, očito nesavjesno postupila u vršenju svojih dužnosti, svjesna da će njenim takvim očito nesavjesnim postupanjem nastupiti imovinska šteta za DD BH Telecom Sarajevo, na što je i pristala, na način da:

- svjesno nije vršila nadzor i kontrolu nad radom Službe za prodaju, tj. nije poduzela mjere u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica, iz magacina ... (ULTRA kartice za punjenje/start paketi) u skladu sa osnovnim obavezama i dužnostima iz opisa svojih poslova vezanih za realizaciju Ugovora o posredovanju u prodaji vrijednosnica za 2011. g., 2012. g. i 2013. g. zaključenih između DD BH Telecom Sarajevo i posrednika „Trafik“ d.o.o. Kakanj, pa je, iako je znala da je u 2012. g. prenesen nedozvoljeni dug distributera „Trafik“ d.o.o., po osnovu prometa vrijednosnica iz 2011. g. u iznosu od 301.088,00 KM, koji je već tada prelazio vrijednost bankarske garancije, u iznosu od 100.000,00 KM, a u 2013. g., prenesen nedozvoljeni dug po osnovu prometa vrijednosnica iz 2012. g. u iznosu od 498.374,40 KM, koji dug je na dan 31.12.2013. g. ukupno iznosio 1.385.253,80 KM, zbog čega je trebala i morala vršiti stalni i pojačan nadzor i kontrolu distribucije vrijednosnica sa tim distributerom, to nije učinila, pa je umjesto da spriječi daljnje izdavanje vrijednosnica navedenom distributeru, nalagala svom podređenom Ž.M. da i dalje vrši izdavanje vrijednosnica istom distributeru, te mu nalagala da vrši izdavanje istih vrijednosnica i iz skladišta ..., iako je znala da to nije u opisu njegovog radnog mjesta saradnika za distribuciju i promociju vrijednosnica, nego da je za to zadužen skladištar,
- nije vršila analizu poslova distribucije vrijednosnica i provjeru izvještaja o prodaji distributera, pa je na tako neprovjerenim i nepotpunim podacima i izvještajima temeljila svoje analize i izvještaje o poslovanju Službe za prodaju kojom je rukovodila i takve netačne i nepotpune izvještaje predavala Službi za ekonomsko-finansijske poslove, radi sačinjavanja mjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju Direkcije Zenica i BH Telecom d.d. Sarajevo, pa je zbog takvog njenog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, nastupila imovinska šteta za „BH Telecom“ d.d. Sarajevo u iznosu od 1.228.053,80 KM, (1.385.253,80 KM - 80.000,00 KM (aktiviranje bankarske garancije 07.02.2014. g.) - 19.600,00 KM (aktiviranje bankarske garancije 10.02.2014. g.) - 57.200,00 KM (uplate u 2014. g.) = 1.228.053,80 KM).

2. Dana 31.12.2013. g., u Z., u svojstvu odgovorne osobe, obavljajući dužnost šefa Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za „Trafik“ d.o.o. Kakanj, prekoračenjem granica svog službenog ovlaštenja, i s ciljem prikrivanja izvršenja krivičnog djela iz tačke 1. optužnice počinjenog od strane Ž.M. kome je bila nadređena, znajući za nagomilani dug „Trafik“ d.o.o. Kakanj iz ranijih godina kako je i opisano u tački 4-1 optužnice, svjesno postupala suprotno odredbi člana 119. Sistematizacije poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, koja je sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u d.d. „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-1-7-1.-21479-3/13 od 09.09.2013. g., Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10.1-14987-1/11 od 25.07.2011. g. u vezi sa Odlukom o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10-1.-23182/10 od 13.12.2010.

g., kojim odredbama je propisano da šef Službe za prodaju planira, rukovodi, organizuje, nadzire i koordinira rad u Službi, da je obavezan da brine o primjeni pozitivnih zakonskih propisa u okviru djelatnosti Službe, da organizuje prodaju usluga i distribuciju vrijednosnica u skladu sa važećim dokumentima, da izvještava o ukupno urađenim poslovima Službe i analizira rezultate poslova iz domena prodaje i distribucije vrijednosnicama, te da sve poslove obavlja u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva, te suprotno članu 73. st. 1. tačka u) u vezi sa članom 112. Statuta DD BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1.-13898-8/10 od 29.09.2010. g., kojim odredbama je propisano da je Nadzorni odbor DD BH Telecom Sarajevo ovlašten i odgovoran da daje ovlaštenje za aktivnosti koje su ograničene, pa je tako propisano da Društvo samo isključivo uz pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora može da vrši otpis potraživanja Društva, tako što je, svjesno, bez znanja i pismenog ovlaštenja od strane Nadzornog odbora navedenog Društva, samostalno poduzimala radnje na otpisu dijela potraživanja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica prema „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM, a kojim radnjama su izvršene fiktivne transakcije povrata vrijednosnica sa skladišta distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva ... i storniranja izdavanja vrijednosnica sa skladišta Društva ... distributeru Unimedia“ d.o.o. Gradačac u istom navedenom novčanom iznosu, za koje radnje otpisa potraživanja i ustupanja duga distributera Trafik“ d.o.o. Kakanj na distributera „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, nije bila ovlaštena da iste samostalno dogovara niti odobrava bez isključivog pismenog ovlaštenja Nadzornog odbora Društva, na način, da je u toku sastanka koji je održan u kancelariji Ž.M. povodom nagomilanog duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj, na kojem su osim nje prisustvovali Ž.M., D.V., G.A. i Š.T., zatražila od Š.T., direktora i osnivača distributera Trafik d.o.o. Kakanj, da vrati dug, odnosno da plati iznos u visini bankovne garancije koja je po Ugovoru o posredovanju u prodaji vrijednosnica za 2013. g. između BH TELECOM d.d. Sarajevo i distributera Trafik d.o.o. Kakanj br. 01-2.5-2743/12 od 18.12.2012. g. iznosila 100.000,00 KM, pa kada je Š.T. rekao da nema novca da plati nagomilani dug iz prethodnih godina i da ne može platiti ni iznos bankovne garancije, M.A. je, znajući da je distributer „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, tog dana kupio vrijednosnice od Direkcije Zenica u količini od 6.000 komada vrijednosnica 5-00023 Ultra kartica za punjenje u vrijednosti od 30.000,00 KM i 15.000 komada vrijednosnica 5-00480 Ultra start paket u vrijednosti od 75.000,00 KM, ukupno 21.000 komada i da su iste uredno platili u iznosu od 105.000,00 KM, te znajući da im je D.V., skladištar u Službi za prodaju sačinio i pripremio izdatnicu za izdavanje navedene robe, ali da isti robu nisu preuzeli iz skladišta C428, samostalno bez bilo kakvog usmenog ili pismenog upoznavanja svojih nadređenih, odmah naredila D.V. i Ž.M. kojima je bila nadređena, da putem računara izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u navedenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te im naredila da odmah zatim, takođe putem računara, izvrše istovremeno fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva „...“, bez stvarnog fizičkog vraćanja takve količine vrijednosnica sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište DD BH Telecom Sarajevo „...“, pa iako ju je Ž.M. upozoravao da to ne trebaju činiti, jer to neće promijeniti stanje duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj, ista je i dalje insistirala da Ž. i D. izvrše njenu naredbu, što su isti postupajući po njenom naređenju i učinili, pa je naprijed navedenim radnjama svjesno dovela u zabludu Upravu DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica u pogledu stanja stvarnog zaduženja vrijednosnica i duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj što je i htjela, te pribavila protivpravnu imovinsku korist pravnoj osobi „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM i istovremeno prouzrokovala imovinsku štetu DD „BH Telecom“ Sarajevo u navedenom iznosu,

čime bi počinila:

pod tačkom 1. krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i pod tačkom 2. krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju, u vezi sa članom 54. istog zakona.

Na osnovu odredbe člana 203. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, troškovi krivičnog postupka nastali pred Kantonalnim sudom u Zenici i pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine do ukidanja presude Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 22 K 3 od 15.03.2023. godine padaju na teret budžetskih sredstava Kantonalnog suda u Zenici, a ostali troškovi krivičnog postupka nastali pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine nakon ukidanja navedene presude padaju na teret budžetskih sredstava ovog suda.

Na osnovu odredbe člana 212. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine oštećeni DD „BH Telecom“ Sarajevo se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva Zeničko –dobojskog kantona broj T04 0 KTK 0017495 14 od 25.12.2017. godine, koja je izmijenjena na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom dana dana 01.07.2021. godine i 31.01.2023. godine optuženoj M.A. je stavljeno na teret da je učinila krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 54. istog zakona, na način kako je to opisano u dispozitivu te optužnice.

Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 18 K od 16.07.2021. godine, optužena M.A. je oglašena krivom za krivična djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. istog zakona, za koja su joj utvrđene kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine, pa je temeljem odredbe člana 54. stav 2. tačka b) KZ FBiH osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Istom presudom, na osnovu člana 76. KZ FBiH optuženoj M.A. je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti Šefa Službe za prodaju u okviru DD “BH Telecom“ Sarajevo u trajanju od 2 (dvije) godine, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere, dok je na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), oštećeni DD „BH Telecom“ Sarajevo sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnični postupak. Također je tom presudom, a na osnovu člana 202. stav 3. ZKP FBiH optužena obavezana da solidarno izmiri troškove krivičnog postupka u iznosu od 2.598,07 KM, zajedno sa osuđenim iz pravosnažne presude Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 18 K 2 od 19.06.2018. godine, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Rješenjem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 04 0 K 007873 21 Kž 2 od 16.02.2022. godine, djelimično je uvažena žalba branitelja optuženog, pa je presuda Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 18 K od 16.07.2021. godine ukinuta, i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

U ponovljenom postupku, Kantonalni sud u Zenici je donio presudu broj 04 0 K 007873 22 K 3 od 15.03.2023. godine, optužena M.A. je oglašena krivom za krivična djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa joj je za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, pa je temeljem odredbe člana 54. stav 2. tačka b) KZ FBiH osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. Istom presudom, na osnovu člana 76. KZ FBiH optuženoj M.A. je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti šefa Službe za prodaju u okviru DD „BH Telecom“ Sarajevo u trajanju od 2 (dvije) godine, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere, dok je na osnovu člana 212. stav 2. ZKP FBiH, oštećeni DD „BH Telecom“ Sarajevo sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnični postupak. Također je tom presudom, a na osnovu člana 202. stav 3. ZKP FBiH optužena obavezana da solidarno izmiri troškove krivičnog postupka u iznosu od 2.598,07 KM, zajedno sa osuđenim iz pravosnažne presude Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 18 K 2 od 19.06.2018. godine, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Rješenjem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 04 0 K 007873 23 Kž 3 od 01.11.2023. godine, djelimično je uvažena žalba branitelja optuženog, pa je presuda Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 22 K od 15.03.2023. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na pretresu održanim pred ovim sudom, ovaj sud je prije svega našao da su određeni dokazi koji su izvedeni pred prvostepenim sudom - nezakoniti dokazi, zbog čega je iste izdvojio iz spisa. Radi se o izjavama osoba koje su date izvan krivičnog postupka, odnosno, te osobe nisu upozorene o svojim pravima i obavezama propisanim u članu 100. ZKP FBiH prije davanja takvih izjava, pa su u smislu člana 11. stav 2. ZKP FBiH, iz spisa kao nezakoniti izdvojeni slijedeći dokazi: izjava Ž.M. br. 1. od 23.01.2014. godine, izjava Ž.M. br. 2. od 23.01.2014. godine, izjava Ž.M. br. 3. od 23.01.2014. godine, izjava Ž.M. od 25.01.2014. godine, izjava Ž.M. od 27.01.2014. godine, izjava D.V. od 23.01.2014. godine, izjava D. V. od 25.01.2014. godine, izjava D.V. od 28.01.2014. godine, izjava G.A. od 23.01.2014. godine; zatim izjave u rukopisu: I.E., H.A., S.N., M.S., H.A. i L.K. sa doznakama za bolovanje.

Nadalje, ovaj sud nije preuzeo niti iskaze koje su u svojstvu osumnjičenih dali Ž. M. D.V. i Š.T., a koji su uloženi u spis prvostepenog suda, budući da su te osobe u ovom krivičnom postupku imale svojstvo svjedoka i stoga njihovi iskazi dati u svojstvu osumnjičenih ne mogu biti korišteni u ovom krivičnom postupku. Radi se o sljedećim dokazima: zapisnik o ispitivanju osumnjičenog Ž.M. FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica broj 11/14-143/15 od 17.06.2015. godine, zapisnik o ispitivanju osumnjičenog Ž.M. Kantonalnog tužilaštva Zenica broj T04 0 KTK 0017495 14 od 08.11.2017. godine, zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.V. Kantonalnog tužilaštva Zenica broj T04 0 KTK 0017495 14 od 16.11.2017. godine i zapisnik o ispitivanju osumnjičenog Š.T. Kantonalnog tužilaštva Zenica broj T04 0 KTK 0017495 14 od 01.12.2017. godine.

Na pretresu održanim pred ovim sudom, na osnovu člana 332. stav 2. ZKP FBiH, preuzeti su dokazi izvedeni tokom prvostepenog postupka, pa su kao dokazi optužbe pročitani: iskazi svjedoka B.F. sa glavnog pretresa od 06.06.2018. godine, 12.06.2018. godine i 03.07.2018. godine, iskazi svjedoka G.A. i H.M. sa glavnog pretresa od 03.07.2018. godine,

iskazi svjedoka B.A., S.M. i G.M. sa glavnog pretresa od 17.07.2018. godine, te iskaz svjedoka B.A. iz istrage od 10.12.2014. godine u dijelu u kojem je predodčen, iskazi svjedoka U. N., A. H. i K.L. sa glavnog pretresa od 19.09.2018. godine, te iskaz svjedoka A.H. iz istrage od 09.12.2014. godine u dijelu u kojem je predodčen, iskazi svjedoka H.A. i H.A. sa glavnog pretresa od 16.10.2018. godine, iskazi svjedoka K.D., K.E. i A.E. sa glavnog pretresa od 06.11.2018. godine, iskazi svjedoka S.N. i V.R. sa glavnog pretresa od 05.12.2018. godine, iskazi svjedoka F.M. sa glavnog pretresa od 27.12.2018. godine i 11.01.2019. godine, iskaz svjedoka H.A. sa glavnog pretresa od 11.02.2019. godine, iskaz svjedoka Š.D. sa glavnog pretresa od 20.03.2019. godine, iskaz svjedoka B.S. sa glavnog pretresa od 02.04.2019. godine i iskaz ovog svjedoka iz istrage od 20.11.2015. godine u dijelu koji je predodčavan, iskaz svjedoka T.A. sa glavnog pretresa od 18.06.2019. godine, iskaz svjedoka O.N. sa glavnog pretresa od 04.12.2019. godine, iskaz svjedoka Ž.M. sa glavnog pretresa od 03.07.2018. godine, 19.05.2021. godine i 24.05.2021. godine, iskaz svjedoka D.V. sa glavnog pretresa od 10.05.2021. godine i 18.05.2021. godine, iskaz svjedoka Š.T. sa glavnog pretresa od 11.06.2021. godine i 01.07.2021. godine, iskazi vještaka informacijsko-komunikacijske struke mr. sci Đaltur Vahidina sa glavnog pretresa od 23.04.2019. godine, 18.06.2019. godine i 14.10.2019. godine, kao i nalaz i mišljenje ovog vještaka od 10.11.2017. godine; iskazi vještaka ekonomske struke Čabaravdić Omera sa glavnog pretresa od 19.09.2019. godine i 14.10.2019. godine, te nalaz i mišljenje ovog vještaka od 30.05.2017. godine sa dopunama od 14.11.2017. godine i od 21.12.2017. godine, a potom je izvršen uvid u materijalne dokaze optužbe i to: Naredba Kantonalnog suda Zenica broj 04 0 K 007873 15 Kpp od 11.11.2015. godine, Molba za produženje roka po Naredbi Kantonalnog suda Zenica broj 04 0 K 007873 15 Kpp od 11.11.2015. godine, Kantonalnog tužilaštva Zenica broj: T04 0 KTK 0017495 14 od 30.11.2015. godine, Podnesak Kantonalnog suda u Zenici broj: 04 0 K 007873 15 Kpp od 02.12.2015. godine, kojim se produžava rok za izvršenje navedene Naredbe do 21.12.2015. godine, zahtjev Federalne Uprave policije Sarajevo broj 09-12/3-04-3-7361 od 22.12.2015. godine, za izdavanje pismenog odobrenja za otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta po Naredbi Kantonalnog suda Zenica broj 04 0 K 007873 15 Kpp od 11.11.2015. godine, odobrenje ovlaštenim službenim osobama Federalne Uprave policije, Detašman Zenica, za otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta broj: T04 0 KTK 0017495 15 od 07.01.2016. godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 12/3-13/15 od 08.12.2015. godine, zapisnik o primopredaji računarskih predmeta FUP Sarajevo broj: 12/3-353/15 od 08.12.2015. godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo broj: 12/3-14/15 od 08.12.2015. godine, zapisnik o primopredaji predmeta FUP-a Sarajevo broj: 12/3-357/15 od 08.12.2015. godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo broj: 12/3-16/15 od 17.12.2015. godine (ukupno 8 registratora sa originalnom dokumentacijom), zapisnik o primopredaji predmeta-dokumentacije FUP Sarajevo broj 12/3-373/15 od 17.12.2015. godine, dopis FUP-a Sarajevo broj 09-12/3-04-3-736 od 28.01.2016. godine kojim se u prilogu dostavljaju zapisnici o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta sa potvrdama i privremeno oduzetom dokumentacijom kako slijedi: Zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta broj 12/3-59/16 od 18.01.2016. godine uz koji su dostavljeni privremeno oduzeti predmeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica broj 12/3-13/15 od 08.12.2015. godine i Zapisniku o primopredaji predmeta (računarskih podataka) broj 12/3-353/15 od 08.12.2015. godine, CD rom bijele boje sa natpisom „ZIVTZFS“ i „BH TELECOM 07.12.2015. godine“, Zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta broj 12/3-54/16 od 14.01.2016. godine uz koji su dostavljeni privremeno oduzeti predmeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica broj 12/3-14/15 od 08.12.2015. godine i Zapisnik o primopredaji predmeta (računarskih podataka) broj 12/3-357/15 od 08.12.2015. godine, Zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta broj 12/3-60/16 od 18.01.2016. godine uz koji su

dostavljeni privremeno oduzeti predmeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica broj 12/3-16 od 17.12.2015. godine i Zapisniku o primopredaji predmeta (računarski podataka) broj 12/3-373/15 od 17.12.2015. godine, Zapisnik o primopredaji privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije FUP Sarajevo, Detašman Zenica br. 12/3-101/16 od 01.02.2016. godine, Zapisnik o primopredaji privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije FUP Sarajevo, Detašman Zenica br. 12/3-101/16 od 01.02.2016. godine, Analitičke kartice „Trafik“ d.o.o. Kakanj za 2012. godinu, Analitičke kartice „Trafik“ d.o.o. Kakanj za 2013. godinu, Analitičke kartice „Trafik“ d.o.o. Kakanj za 2014. godinu; zatim je izvršen uvid u dokaze koji se nalaze u registratoru br. 1. kako slijedi: Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj WI-7-20/06-02 od 05.09.2008. godine, Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj WIG 7-20/06-02 od 04.02.2011. godine, Uputstvo o distribuciji i prodaji vrijednosnica i roba posrednicima, broj WIG 7-20/06-02, izdanje 3. od 01.11.2013. godine, Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima WIG 7-20/06-02, izdanje 4, od 14.11.2014. godine, Odluka o sistematizaciji poslova i radnih mjesta i Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo, broj: 01-10.1-23182/10 od 13.12.2010. godine, sa tabelarnim prikazom u poglavlju I tačka 4, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo, broj 01-10.1-14987-1/11 od 25.07.2011. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo, broj 01-7.1-21479-3/13 od 09.09.2013. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-10.1-7071-1/12 od 06.04.2012. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-10.1-17534-3/12 od 28.08.2012. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj: 01-10.1-18913-1/12 od 10.09.2012. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-10.1-16903-2/12 od 26.09.2012. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-10.1-24734-3/12 S.H. od 16.11.2012. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-10.1-1027-4/13 od 13.02.2013. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-6158/13 od 08.03.2013. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-12839/13 od 15.05.2013. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-9162-5/14 od 29.04.2014. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-11658/4-14 od 30.05.2014. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-14503/14 od 20.06.2014. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji radnih mjesta u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo broj 01-7.1-28967/1-14 od 25.12.2014. godine, Sistematizacija poslova Direkcija Zenica za period 2011-2015. godine, QMS procedure DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica i to: Procedura Qpg 7-20/06 (Distribucija vrijednosnica i roba, izdanje 3 od 04.02.2011. godine), Uputstvo WIG 7-20/06-01 (Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba priručnim skladištima, izdanje 2 od 04.02.2011. godine), Uputstvo WIG 7-20/06-01 (Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba priručnim skladištima, izdanje 3 od 01.11.2013. godine), Procedura Qpg 7-20/06 (Distribucija vrijednosnica i roba, izdanje 4 od 01.11.2013. godine), Procedura Qpg 7-50/10 (Fakturisanje i naplata pruženih usluga i kontrola prihoda, izdanje 6 od 24.08.2012. godine), akt Izvršne

Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove DD BH Telecom Sarajevo, broj 05.3.1-2.3-16591/15-8 Sarajevo od 07.12.2015. godine, STATUT Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo od septembra 2010. godine sa Obrazloženjem od 01.12.2015. godine, u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3447/2015, NOTAR Selma Huskić Sarajevo od 27.11.2015. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo br. 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo br. 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine,, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo br. 00.1-1.1-12879/14-6 od 04.09.2014. godine, Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenika BH Telecom dd Sarajevo br. 00.1-2.1-16338/1-10 od 31.08.2010 godine sa Obrazloženjem od 01.12.2015. godine u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3448/2015 NOTAR Selma Huskić Sarajevo 27.11.2015. godine, Potvrda iz programa SAP o promjeni zaduženja na dan 31.12.2013. godine sa Obrazloženjem od 11.12.2015. godine, listom naziva skladišta šifrovanih po SAP programu sa kopijama međuskladišnih transfera, Ručna izdatnica sastavljena dana 24.01.2014. godine, za datum 27.05.2013. godine, Analitičke kartice zaliha robe, odnosno vrijednosnica za skladište ..., i to: Tabela materijala, lokacija skladišta C ... – POPIS, Tabela materijala, skladište C ..., na dan 24.01.2014. godine, ukupna vrijednost 1.723.863,25 KM, Popisna lista za skladište C ... MARKETING planirani datum brojanja 24.01.2014. godine, str. 1/1, datum 24.01.2013. godine, 24 stavke, Popisna lista za skladište C ... ,MARKETING planirani datum brojanja 24.01.2014. godine, str.1/1, datum 24.01.2013. godine, 3 stavke, Popisna lista za skladište C ...), planirani datum brojanja 24.01.2014. godine, str.1/1, datum 24.01.2013. godine, 7 stavki, Pravilnik o računovodstvu od septembra 2011. godine, sa obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Društva od 07.12.2015. godine u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3533/2015 Selma Huskić Sarajevo od 03.12.2015. godine, Izvještaj o reviziji Godišnjeg popisa BHT za 2013. godine, (provođenje preporuka iz prethodnih revizija i popis vrijednosnica skladišta BH Telecom) broj 00.2-11.2-5715/14-4 od 12.06.2014. godine, sa Obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Društva od 07.12.2015. godine u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3577/2015 Selma Huskić Sarajevo od 08.12.2015. godine, Zapisnik sa 193. sjednice Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održane 27.05.2014. godine i 29.05.2014. godine, sa Obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3536/2015 Selma Huskić Sarajevo od 03.12.2015. godine, Zapisnik sa 24. sjednice Odbora za reviziju, održane dana 11.06.2014. godine, Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo sa Obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove od 07.12.2015. godine, u notarski ovjerenoj kopiji broj ovjere OPU-OV-3537/2015 Selma Huskić Sarajevo od 03.12.2015. godine, Akt d.d. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica od 08.12.2015. godine, te kopije Akata Direkcije Zenica: od 10.02.2012. godine 11.02.2013. godine, 20.02.2014. godine, 28.02.2014. godine i 20.02.2015. godine, kojima se dostavljaju finansijski izvještaji d.d. BH Telecom Sarajevo za godine 2011. 2012. 2013. i 2014. godinu, Ugovori o radu za slijedeće zaposlenike Direkcije Zenica zaključeni sa DD BH Telecom Sarajevo: Ugovori o radu zaključeni sa B.F. broj 01-10.1-1651/11(bez datuma), zatim broj 01-10.1-5902/11 od 21.03.2011. godine, broj 01-10.1-10276/11 od 12.05.2011. godine i broj 01.10.1-12814-1/11 od 27.06.2011. godine, Ugovor o radu zaključen sa F.M. broj 13.1.-14079-48/10. od 30.12.2010. godine, Ugovori o radu zaključeni sa Ž. M. broj 13.1.-14079-58/10. od 30.12.2010. godine, broj 12.13-7-13100-3/14 od 05.01.2012. godine i broj 13.7-12189/13 od 20.09.2013. godine, Ugovori o radu zaključeni sa D.V. broj 13.1-14079-91/10 od 30.12.2010. godine, broj /12.13.7-13100/m od 05.01.2012. godine i broj /13.7-12188/13 od 20.09.2013. godine, Ugovori o radu zaključeni sa M.A. broj 13.1.-14079-49/10. od 30.12.2010. godine i broj /13.7-12212/13 od 23.09.2013. godine, Zapisnici sa sjednica Stručnog Kolegija, Regionalne Direkcije Zenica za 2013. godine i to od: 28.01.2013.

godine, 25.02.2013. godine, 29.03.2013. godine, 23.04.2013. godine, 28.05.2013. godine, 24.06.2013. godine, 30.07.2013. godine, 29.08.2013. godine, 25.09.2013. godine, 23.10.2013. godine, 21.11.2013. godine, 24.12.2013. godine, i od 23.01.2014. godine, Zabilješka zaposlenika F.M., od 27.01.2014. godine, Službena zabilješka A.M. broj 1 od 23.01.2014. godine sa dopunom, Službena zabilješka A.M. broj 2 od 25.01.2014. godine; zatim uvid u dokaze koji se nalaze u registratoru br. 2. i to: Spisak materijala lokacija skladišta C-... i Popisne liste broj: 100017187, 100017192, 100017182, 100017181, 100017183, 100017184, 100017185, 100017186, 100017188, 100017189, 100017190, 100017191, 100017175 (22 stavke) i 100017175 (15 stavki), sve od 31.12.2013. godine, notarski ovjerene kopije, Sveobuhvatan izvještaj vezan za popis vrijednosnica u skladištu vrijednosnica C ... u Službi za prodaju i podršku broj 13.1-2-4-1142-7/14 od 30.01.2014. godine sa priložima: Prilog broj 1 - Rješenje br. 13.3-15525/13 od 26.11.2013 godine, Prilog broj 2 - Izvještaj o popisu zaliha robe i vrijednosnica na dan 31.12.2013. godine, Januar 2014. godine, sa priložima (24 stranice), Prilog broj 4 - Ugovor o posredovanju u prodaji vrijednosnica zaključen između DD BH TELECOM Sarajevo i Trgovinsko uslužnog preduzeća Trafik doo Kakanj br. 01-2.5-2743/12 u Sarajevu od 18.12.2012. godine, Prilog broj 7 – Zabilješka F.M. od 27.01.2014. godine, Službena zabilješka M.A. od 23.01.2014. godine, Zabilješka B.F. o događajima u skladištu roba i vrijednosnica, Izvod iz Knjige evidencija - vrijeme ulaska i vrijeme izlaska zaposlenika Direkcije Zenica na dan 23/24.01.2014. godine, Opis poslova za radno mjesto redni broj 117, rukovodilac Sektora za prodaju i podršku i Opis poslova za radno mjesto redni broj 119, Rukovodilac Službe za prodaju, Prilog broj 8 - Rješenje br. 13.1-2.4-1142/14 od 24.01.2014. godine i Rješenje br. 13.1-2.4-1142-1/14 od 24.01.2014. godine, Prilog broj 9 - Zahtjev za obustavljanje posredničke isplate posredničke provizije Trafik doo Kakanj br. 13.4.1-2.4-1142-3/14 od 25.01.2014. godine, Prilog broj 10 - Dopis o ukidanju SAP licence Ž.M. broj 13.4.1-2.4-1142-4/14 od 27.01.2014. godine, Prilog broj 11 - Obavijest o formiranju komisije za vanredan popis skladišta C ... br. 13.1.-1142-5/14 od 27.01.2014. godine, Prilog broj 12 - Prijedlog izmjena zapisnika od 27.01.2014 godine i protokola od 28.01.2014 godine br. 13.1-2.4-1142-7/14 od 30.01.2014. godine, sa prilogom nepotpisan zapisnik sa sastanka od 27.01.2014. godine, i nepotpisan protokol sa sastanka od 28.01.2014. godine, Prilog broj 13 - Tabela od 30.01.2014. godine, zalihe materijala između 31.12.2013. i 24.01.2014. – C..., Tabela od 30.01.2014. godine, Zalihe materijala između 31.12.2013. godine i 2, 1-UNIMEDIA, Tabela od 29.01.2014. godine, Zalihe materijala između 31.12.2012. godine i 2-1-TRAFIK, Tabela od 29.01.2014. godine, Zalihe materijala između 31.12.2012. godine i 2 1 HARI, Tabela od 29.01.2014. godine, Zalihe materijala između 31.12.2012. godine i 2 1 AS JELAH, Tabela od 29.01.2014. godine, Zalihe materijala 31.12.2012. godine i 2 1 ROMA, Tabela od 29.01.2014. godine, Zalihe materijala između 31.12.2012. godine i 2 AMMAR, Lista Skladište C... na dan 24.01.2014. godine, Prilog broj 14 - Izvještaj o radu komisije za vanredni popis skladišta C... broj 13.1-2.4-1142-6/14 od 29.01.2014. godine, Zahtjev za dostavu dokumenata br. 13.1-2.4-12753/14 od 20.08.2014. godine, Odgovor na zahtjev za dostavu dokumenata br. 05-2.4-4036/14-1 od 21.08.2014. godine, Obavijest br. 03.1.-2-4-4036-1/14 od 22.08.2014. godine, Dopis br. 13.1-2.4-1142-8/14 od 11.02.2014. godine uz koji je priložen potpisani zapisnik od 27.01.2017. godine i protokol od 28.01.2014. godine, Ugovor o posredovanju u prodaji vrijednosnica, zaključen između DD BH Telecom Sarajevo i Trafik doo Kakanj br. 01-2.5-57/14 od 10.01.2014. godine, Tabela materijala C ... ulaz-izlaz 31.12.2013. godine, zaključno stanje zaliha 389.276,00 i 459,00, Tabela materijala C ... ulaz-izlaz 24.01.2014. godine, zaključno stanje zaliha 329.530.00 i 659,00, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155021 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60154945 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60154946 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155280 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155202 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.

60154970 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60154937 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155460 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007006 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007002 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007374 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60074698 stranica 1, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 31.12.2013. godine, ROMA STR od 28.01.2014. godine, Uplatnica STR ROMMA Olovo u iznos 5.000 KM od 29.01.2014. godine, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60058934 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069430 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60085623 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60093927 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60099261 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60113816 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60142366 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60126485 stranica 1, Tabela-kupac -300593- AS DOO iznos 175.000.00, Tabela-kupac -300593 AS DOO - bez iznosa, Tabela-konto-GK-23880000 potraživanja od zastupnika iznos 207.570,20 BAM, IZDATNICA-distributer UNIMEDIA doo Gradačac dana 06.01.2014. godine, STORNO/POVRAT: - IZLAZ -UTROŠAK dokument br. 60002237 stranica 1, Izlaz-utrošak, dokument br. 60002236 stranica 1, Storno - povrat izlaz utrošak Dokument br. 60002238 stranica 1, Međuskladišni transfer 1 korak Dokument br. 60002234 stranica 1, Izlaz-utrošak dokument br. 60155205 stranica 1, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 27.01.2014. godine UNIMEDIA doo Gradačac br. 13.4.1-1282/14 od 26.01.2014. godine, Obračun primljenih računa preduzeća UNIMEDIA DOO Gradačac datum dospijeća od 01.01.2014 do 27.01.2014. godine, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 31.12.2013. godine AMMARTR KIOSK BR. 13.4.1-1271-1/14 od 28.01.2014. godine, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 27.01.2014. godine AMMARTR KIOSK BR. 13.4.1-1271/14 od 28.01.2014. godine, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60001831, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60116232, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60117747, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60154946, stranica 1, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 31.12.2013. godine, HARI TR KIOSK Tešanj br. 13.4.1-1272-1/14 od 28.01.2014. godine, alineje 1 zaključno sa alinejom 6, Zahtjev za dostavu stanja zaliha na priručnom skladištu distributera radi usaglašavanja stanja na dan 31.12.2013. godine, HARI TR KIOSK Tešanj br. 13.4.1-1272/14 od 28.01.2014. godine, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60017034, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60037873, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60045818, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60000005, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60121749, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60154945, stranica 1, Tabela Direkcija Zenica zastupnik Trafik doo 2006 do 2014, Zenica, 27.01.2014. godine, Tabela Kupac 301048 Trafik doo Kakanj fiskalna godina 2013, ukupni iznos 2.397.369,00 KM, Tabela Kupac 301048 Trafik doo Kakanj fiskalna godina 2012, ukupni iznos 5.054.460,40 KM, Tabela Kupac 301048 Trafik doo Kakanj fiskalna godina 2011, ukupni iznos 7.844.890,00 KM, Izdatnica DISTRIBUTER KAKANJ DOO od dana 27.05.2013 godine, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60047889, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60072947, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60082173, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60040266, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60058935, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60069773, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60071307, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60071444, stranica 1, Međuskladišni transfer

1 - korak Dokument br. 60090371, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60092958, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60091706, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 601143679, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60148305, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60150859, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60151588, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60153038, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60152401, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60052725, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60069437, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60069435, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60069341, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60050317, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60047889, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60032263, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60019537, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 600074433, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60060234, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60060233, stranica 1, Dvije izdatnice sa priložima od 01.11.2011. i od 01.08.2012. godine, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60099081, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 30085400, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60127900, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60076222, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60122189, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60114456 stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60114770, stranica 1, Međuskladišni transfer 1 - korak Dokument br. 60072036, stranica 1, Finansijska analitika po apoenima na dan 31.12.2013. godine za Trafik 2013 W048, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama za period od 01.01.2014 -03.01.2014. godine za Trafik doo Kakanj, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama za period od 04.01.2014-10.01.2014. godine, za Traffic doo Kakanj, Izvještaj prodatim uslugama-vrijednosnicama za period 11.01.2014-20.01.2014. godine za Trafik doo Kakanj, Popisna lista za skladište W048-Trafik doo Kakanj, Tabela materijala datum 30.12.2013. godine zaključno stanje 225.982.00 kom., Izvještaj nadležne izvršne direkcije za informacione tehnologije sa analizom logova SAP sistema i računara od 07.02.2014. godine br. 07-4-2-4-3090/14 od 06.02.2014. godine o ovlaštenju i okvirima ulazne šifre SAP-a; potom uvid u dokaze koji se nalaze u registratoru br. 3. i to: Pravilnik o radu BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica za period od 2011. do kraja 2014. godine (Prečišćeni tekst od avgusta 2013. godine sa Obrazloženjem od 01.12.2015. godine, u notarski ovjerenj kopiji, broj ovjere OPU-OV-3449/2015, notar Selma Huskić, Sarajevo, od 27.11.2015. godine); zatim uvid u dokaze koji su sadržani u registratoru br. 4. kako slijedi: Izvještaj o poslovanju Direkcija Zenica za period I-XII 2011. godine broj 13.3-8-2-346-2/12 od 10.02.2012. godine, Poslovni izvještaj Direkcija Zenica za period I-XII 2012. godine br. 13.3-8.2-481-4/13 od 11.02.2013. godine, Poslovni izvještaj Direkcija Zenica za period I-XII 2013. godine br. 13.3-11.2-294-2/14 od 20.02.2014. godine, Poslovni izvještaj Direkcija Zenica za period I-XII 2013. godine nakon knjiženja po odluci od 21.02.2014. godine i 28.02.2014. godine, Poslovni izvještaj Direkcija Zenica za period I-XII 2014. godine br. 13.3-11.2-274-2/15 od 20.02.2015. godine; uvid u dokaze koji se nalaze u registratoru br. 5. i to: Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60000003 stranica 1., Izlaz-utrošak Dokument br. 60000004 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60000048 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60000049 stranica 1, primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 22.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60000048 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60000212 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 600000213 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 37.400 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 600001049 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60004240

stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 1000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 600000831 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60004239 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 23 000 KM, Uplatnica Trafik doo Kakanj 23 000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60000832 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60002473 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 25 000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 600002037 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 600002037 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60004251 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 21 000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60002439 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60010010 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 20.970 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60002439 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 6003240 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60008964 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 31.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60003240 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60004255 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60008931 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 35.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60004255 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60005458 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br.60010498 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik doo Kakanj 37.150 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60005458 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007433 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007974 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60010497 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 36.400 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60007974 stranica 1, Izdatnica Trafik doo Kakanj od 01.02.2013. godine, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60010012 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60010496 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 21.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60010994 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br.60023791 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 6.000 KM, Uplatnica Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60012944 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034058 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60014267 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034056 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60016236 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034055 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60017034 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034053 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60017636 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023801 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60018202 stranica 1, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 12.500 KM, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 12.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034052 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60018202 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60018962 stranica 1, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.750 KM, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.700 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023807 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60018962 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60019537 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60019460 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023804 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60019807 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023788 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 25.000

KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60020516 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 26.500 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 26.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023783 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60021890 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izvještaj o prodatim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60023794 stranica 1 primjerak 1 i 2; potom uvid u dokaze sadržane u regulatoru broj 6. i to: Uplatnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Uplatnica Trafik doo Kakanj 14.750 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60023412 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Izdatnica Trafik doo Kakanj od 04.03.2013 godine, Izlaz-utrošak Dokument br. 60034048 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 20.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60023404 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047831 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60024141 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047832 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica 12.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60024738 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 12.500 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 12.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047833 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60025388 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047835 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60025769 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 21.250 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 21.250 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047836 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 6.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60027304 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 600647840 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60027860 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047844 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60028660 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 16.800 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 16.800 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047848 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 16.800 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60029222 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047847 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60029841 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 20.000 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60073611 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60030641 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60073599 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 1.000 KM, Stornopovrat Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60030583 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60030581 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60030950 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60073610 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak

Dokument br. 60031797 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 36.500 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 36.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60082381 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 3.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 13.500 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60032263 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60033828 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 35.500 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 35.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60059349 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 15.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60035098 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061670 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60035521 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061671 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 6.400 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Storno/povrat Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60036607 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60036603 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60037464 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60073596 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60037449 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60082386 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 16.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60037450 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 200 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60037914 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 25.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 25.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061672 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 25.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60038667 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 5.500 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 5.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061673 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 5.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60040128 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061675 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 26.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 3.600 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 1.400 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60040266 stranica 1, Izlaz-utrošak Dokument br. 60061674 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60040978 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 16.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 16.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60085089 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 6.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60041701 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 21.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 21.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60085091 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 6.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60043162 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 40.150 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 40.150 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60082383 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 150 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60044438 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 22.500 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj, Izlaz-utrošak Dokument br. 60085094 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 2.500 KM,

Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60044457 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60073597 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60045585 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 35.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60085097 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60046547 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 48.150 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 48.150 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60095389 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.150 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 8.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60046564 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 70 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60047889 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60047952 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Izdatnica Trafik Kakanj 03.05.2013. godine, Izlaz-utrošak Dokument br. 60126128 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60047993 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090211 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60048626 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 26.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 26.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 5.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60049856 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 35.500 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 35.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090215 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60050317 stranica 1, Uplatnica Trafik Kakanj 400 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60051106 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090219 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 2.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60051103 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090218 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60051101 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama - vrijednosnicama Trafik Kakanj 10.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090213 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60051870 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Izvještaj o prodanim uslugama vrijednosnicama Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090221 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60052725 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60054339 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60056173 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izdatnica Trafik doo Kakanj od 27.05.2013. godine, Uplatnica Trafik Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60057605 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111987 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Izdatnica Trafik doo Kakanj od 29.05.2013. godine, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60058653 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60058731 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60058935 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60059205 stranica 1 primjerak 1, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60063095 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094575 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 490 KM,

Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br.60063969 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111989 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60064318 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60096945 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 12.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60064910 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60096947 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 11.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60066570 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111992 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60067183 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094560 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 11.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60068739 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094568 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 11.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069016 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111995 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60068744 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094572 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069133 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094565 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.250 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069435 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069437 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069341 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60069773 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60094562 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 11.500 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60070209 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111997 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60071307 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60071444 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60111993 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60071981 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112001 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 11.250 KM, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60072548 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112003 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60072947 stranica 1, Uplatnica Trafik Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60073304 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112004 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60074502 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60075014 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112008 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.970 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60075514 stranica 1 primjerak 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112010 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60076327 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112016 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 6.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60076634 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112013 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60077223 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112020 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 16.300 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60077716 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112027 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica Trafik Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60078363 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60112029 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 1.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-

korak Dokument br. 60079466 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60119366 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60079835 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.500 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60080953 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60119364 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60081496 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60119363 stranica 1 primjerak 1 i 2, Storno/povrat Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60080144 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60080143 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60082173 stranica 1., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 3.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 30.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60082432 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60119362 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60082454 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60082913 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60119361 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 16.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60083520 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60090210 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.250 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60026463 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60047838 stranica 1 primjerak 1 i 2; zatim uvid u dokaze koji se nalaze u registratoru br. 7. i to: Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 2.270 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60084813 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60126112 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60085845 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60126083 stranica 1 primjerak 1 i 2, 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj na 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 22.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60086603 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60087957 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60128883 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60087924 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60126116 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 17.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60088158 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60088593 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 12.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60088716 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60126124 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60089428 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60126121 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 160 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60090371 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60091104 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60091706 stranica 1 primjerak 1 i 2., 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj na 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60092958 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60094461 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128911 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60095849 stranica 1

primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60097254 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60098488 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60100286 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60101642 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.250 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60104064 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128887 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60105457 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.500 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.300 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60108183 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128907 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60109716 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 1.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60109706 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.500 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 20.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60111563 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128905 stranica 1 primjerak 1 i 2., Storno/povrat izlaz-utrošak Dokument br. 60112185 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60112188 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60113732 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 16.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60114285 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.300 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60114954 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60128921 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.500 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60116407 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60128922 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60117464 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128886 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60117605 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60118357 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60119359 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 7.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60118873 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128923 stranica 1 primjerak 1 i 2., 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj na 10.000 KM, 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj na 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 20.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 4.000 KM, 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj na 2.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 3.600 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60119503 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60120263 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 300 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60122036 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60122034 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60129508 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60123438 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60131049 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60124769 stranica 1

primjerak 1 i 2, Izlaz-utrošak Dokument br. 60129509 stranica 1 primjerak 1 i 2., Storno/povrat izlaz-utrošak Dokument br. 60140784 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60126873 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128995 stranica 1 primjerak 1 i 2, Storno/povrat izlaz-utrošak Dokument br. 60140788 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60128230 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128994 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izlaz-utrošak Dokument br. 60128909 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60130278 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60130280 stranica 1 primjerak 1 i 2, Storno/povrat izlaz-utrošak Dokument br. 60130991 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60130990 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60131626 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.250 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.250 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60131937 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.250 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60133208 stranica 1 primjerak 1 i 2, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60133209 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 500 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 10.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60133927 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60133929 stranica 1 primjerak 1 i 2, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60134571 stranica 1 primjerak 1 i 2., Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60134572 stranica 1 primjerak 1 i 2., 2 uplatnice "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60135921 stranica 1 primjerak 1 i 2, Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.250 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.250 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60135923 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60136551 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 10.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60136553 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.250 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60137264 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60137270 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60137911 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 6.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60137915 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.140 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60138510 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.250 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.250 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60138513 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60138514 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje Happy Phone Trafik doo Kakanj 40 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br 60140145 stranica 1 primjerak 1, 2 i 3., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izdatnica Trafik doo Kakanj od

02.11.2013. godine, Izlaz-utrošak Dokument br. 60140148 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 7.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60140225 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 7.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60142783 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 2.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60140880 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60142779 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 22.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60142031 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 22.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 22.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60142033 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 6.250 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60142682 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 6.250 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 6.250 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60142685 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 15.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60143679 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60146359 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 12.000 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60145985 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 12.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 12.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60145988 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60147368 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 15.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60147371 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 2.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60148305 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60148995 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 2.750 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60149838 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.750 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.750 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60152256 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 12.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60149831 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 12.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 12.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60152259 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 3.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60150859 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 3.500 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 3.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60152249 stranica 1 primjerak 1 i 2., Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60151588 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izvještaj prodatih usluga-vrijednosnica Trafik doo Kakanj 5.000 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60152252 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 5.000 KM, Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60152401 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60153633 stranica 1 primjerak 1 i 2., Uplatnica "Trafik" d.o.o. Kakanj 2.500 KM, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60153038 stranica 1 primjerak 1 i 2., Trebovanje vrijednosnica Trafik doo Kakanj 2.500 KM, Izlaz-utrošak Dokument br. 60153634 stranica 1 primjerak 1 i 2, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155632 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155634 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155578 stranica 1, Međuskladišni transfer 1-korak Dokument br. 60155579 stranica 1.; potom uvid u dokaze sadržane u registratoru br. 8. kako slijedi: Garancija

za preuzete vrijednosnice br. 991211-5984 od 28.12.2012 godine, Uputstvo o popisu imovine i obaveza DD BH Telecom Sarajevo br. 00.1-2.1-27592/11 od 29.12.2011. godine, sa obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove od 07.12.2015. godine, Akt Izvršne Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove broj 05.3.1-2.3-16591/15-7 Sarajevo od 07.12.2015. godine, Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o popisu imovine i obaveza br. 00.1-2.1-17841/14 od 29.07.2014. godine, sa obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove, Sarajevo, od 04.12.2015. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Ž.M. br: 13.1-7.4-1366-8/14 od 07.02.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti A.E., S.N., B.A., P. Š., B.A., H.A., M.S., H.A. i I.E. br. 13.1-7.4-1762-5/14 od 25.02.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti F.M. br. 13.1-7.4-2553-7/14 od 15.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti M. A. br. 13.1-7.4-2553-8/14 od 15.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti G.A. br. 13.1-7.4-2553-11/14 od 16.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti D..V. br. 13.1-7.4-2553-9/14 od 15.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti S. M. br. 13.1-7.4-2553-10/14 od 15.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti S.N. br. 13.1-7.4-2553-13/14 od 16.04.2014. godine, Odluka disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti H.M. br. 13.1-7.4-2553-12/14 od 16.04.2014. godine; te u dokaze koji se nalaze u uvezanim fasciklama i to: Zahtjev za odobrenje za otvaranje predmeta FUP Sarajevo broj 09-12/3-04-3-736/16 od 06.04.2017. godine, sa priložima: Naredba Kantonalnog suda u Zenici broj: 04 0 K 007873 17 Kpp 2 od 06.03.2017. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta FUP Sarajevo broj 12/3-15/17 od 31.03.2017. godine, Zapisnik o primopredaji predmeta-dokumentacije FUP Sarajevo, Terenski ured Sarajevo, Detašman Zenica broj 12/3-381/17 od 31.03.2017. godine, Odobrenje Kantonalnog tužilaštva Zenica T04 0 KTK 0017495 14 od 11.04.2017. godine, Akt FUP-a Sarajevo broj 09-12/3-04-3-736/16 od 20.04.2017. godine, u prilogu kojeg se nalazi Zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije broj 12/3-381/17 od 13.04.2017. godine, sa privremeno izuzetom dokumentacijom DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica i to: Originalan ugovor o posredovanju u prodaji PRE-PAID START PAKETA, ULTRA PLUS PAKETA, PRE-PAID KARTICA ZA PUNJENJE I KARTICA ZA JAVNE GOVORNICE broj: 01-7.1-1686/11 od 12.12.2011. godine potpisan između „Trafik“ d.o.o. Kakanj i DD BH Telecom Sarajevo (ugovor za 2012. godinu), Obavijest (saopštenje) broj 09 F/2017 od 15.02.2017. godine od Odjeljenja za opšte kadrovske poslove DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Obavijest broj 02.2.2.1-2.4-4026/2-17 od 30.03.2017. godine DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica (dokumenti koji se nalaze u bijeloj koverti označeni kao trag broj 2), Akt DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Zenica broj 4151/2017 od 31.03.2017. godine, Kopije bankovnih garancija IK Banke d.d. Zenica za osiguranje potraživanja po ugovorima za 2011. i 2012. godinu, broj ... i broj ... (dokumenti koji se nalaze u bijeloj koverti označeni kao trag broj 3), Akt Općinskog suda Zenica odjeljenje registra br. 043-0-Regz-15-000264 od 13.02.2015. godine kojim se dostavljaju: Rješenje o registraciji „Trafik“ d.o.o. Kakanj, br. 043-0-Reg-10-001737 od 15.04.2011. godine, Rješenje o registraciji „Trafik“ d.o.o. Kakanj, br. 043-0-Reg-08-003768 od 19.02.2009. godine, Rješenje o upisu subjekta u sudski registar „Trafik“ d.o.o. Kakanj, broj U/I-1400/05 od 18.08.2005. godine, Aktuelni izvod iz sudskog registra za „Trafik“ d.o.o. Kakanj, broj ... od 30.10.2017. godine, Akt Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Su-Ri-17-00212 od 22.11.2017. godine, Rješenje o otvaranju stečajnog postupka „Trafik“ d.o.o. Kakanj broj: 43 0 St 126034 15 St od 15.01.2016. godine, Akt FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica broj 09-12/3-04-3-736/16 od 24.11.2017. godine, Naredba Kantonalnog suda Zenica broj 04 0 K 007873 17 Kpp 3 od 07.11.2017. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta FUP Sarajevo broj 12/3-

36/17 od 20.11.2017. godine, Zapisnik o primopredaji predmeta-dokumentacije FUP Sarajevo, Terenski ured Sarajevo, Detašman Zenica broj 12/3-1590/17 od 20.11.2017. godine, Originalan ugovor o posredovanju u prodaji vrijednosnica broj: 01-7.1.-1862/10 od 22.12.2010. godine potpisan između „Trafik“ d.o.o. Kakanj i DD BH Telecom Sarajevo (ugovor za 2011. godinu), Akt FUP-a Sarajevo broj 09-12/3-04-3-31/15 od 19.12.2017. godine sa priložima: Naredba Kantonalnog suda Zenica broj 04 0 K 007873 17 Kpp 4 od 30.11.2017. godine, Bankovna garancija broj ... od 11.01.2011. godine, IK Banka d.d. Zenica za osiguranje potraživanja po Ugovoru o posredovanju u prodaji vrijednosnica zaključen između BH Telecom DD Sarajevo i „Trafik“ d.o.o. Kakanj za 2011. godinu, Bankovna garancija broj ... za osiguranje potraživanja po Ugovoru broj 01-7.1-1686/11 od 12.12.2011. godine, o posredovanju u prodaji vrijednosnica zaključen između BH Telecom DD Sarajevo i „Trafik“ d.o.o. Kakanj za 2012. godinu, Punomoć ASA banke d.d. Sarajevo broj 10-4364/17 od 14.12.2017. godine, Zapisnik o primopredaji (privremenom oduzimanju) predmeta-dokumentacije FUP-a Sarajevo broj 12/3-1747/17 od 15.12.2017. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta FUP-a Sarajevo broj 12/3-37/17 od 15.12.2017. godine, Akt DD BH TELECOM Sarajevo broj 03.1.-2.4.-1842/17 od 06.12.2017. godine kojim se dostavljaju podaci o trenutnom zaposlenju M.A. sa Ugovorima o radu za istu, i to broj: 03.2.3-7.1-9737-4/14 od 20.05.2014. godine i broj: 03.2.2-7.1-372-106-1/16 od 18.01.2016. godine, Imovinsko-pravni zahtjev oštećene d.d. BH TELECOM Sarajevo broj 13.7-2.4-12642/14 od 18.08.2014. godine, Fotodokumentacija FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica sačinjena prilikom privremenog oduzimanja predmeta i prilikom otvaranja i pregleda privremeno oduzete dokumentacije-predmeta iz D.D. BH TELECOM broj: 12/3-13/15-1- od 18.12.2015. godine sa prilogom CD, Fotodokumentacija FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica sačinjena prilikom privremenog oduzimanja predmeta i prilikom otvaranja i pregleda privremeno oduzete dokumentacije-predmeta iz D.D. BH TELECOM broj: 12/3-54 od 15.03.2016. godine sa prilogom CD, Fotodokumentacija FUP-a Sarajevo, Detašman Zenica sačinjena prilikom privremenog oduzimanja predmeta i prilikom otvaranja i pregleda privremeno oduzete dokumentacije-predmeta iz D.D. BH TELECOM, broj: 12/3-60/16-1- od 15.03.2016. godine sa prilogom CD, Izvod iz kaznene evidencije PS Žepče za M.A. od 19.12.2017. godine, Popis troškova krivičnog postupka od 14.12.2017. godine; kao i uvid u dodatne dokaze optužbe: Naredba Kantonalnog suda u Zenici broj: 04 0 K 007873 18 K od 17.09.2018. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj:12/3-27/18 od 28.09.2018. godine od G.A., predstavnika J.P. „BH Telecom“ d.d Sarajevo, Direkcija Zenica, Zapisnik o primopredaji predmeta - dokumentacije broj: 12/3-1265/18 od 28.09.2018. godine, a radi se o slijedećim dokumentima: Račun broj: 1982/11 od 06.06.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 24.696,30 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1697 od 08.06.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-162/11 MŽ od 07.06.2011. godine, Račun broj: 2094/11 od 13.06.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.051,42 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1880 od 15.06.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4. 1-5.1-8051-197-174/11 MŽ od 15.06.2011. godine, Račun broj: 2146/11 od 20.06.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.939,40 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1960 od 22.06.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-183/11 MŽ od 22.06.2011. godine, Račun broj: 2192/11 od 27.06.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 7.709,45 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2004 od 29.06.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-186/11 NIŽ od 29.06.2011. godine, Račun broj: 2330/11 od 04.07.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.081,32 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2054 od 06.07.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj:

13.4.1-5.1-8051-197-201/11 MŽ od 06.07.2011. godine, Račun broj: 2523/11 od 11.07.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.929,42 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2264 od 14.07.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-206/11 MŽ od 13.07.2011. godine, Račun broj: 2599/11 od 18.07.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.749,22 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2351 od 21.07.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13,4.1-5.1-8051-197-226/11 MŽ od 20.07.2011. godine, Račun broj: 2670/11 od 25.07.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 7.582,54 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2390 od 27.07.2011. godine i obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj 13.4.1-5.1-8051-197-228/11 MŽ od 27.07.2011. godine, Račun broj: 2703/11 od 01.08.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.573,32 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2426 od 04.08.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 134.1-5.1-8051-197-243/11 MŽ od 03.08.2011. godine, Račun broj: 2912/11 od 08.08.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 4.964,61 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2533 od 10.08.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj 13.4.1-5.1-8051-197-268/11 MŽ od 10.08.2011. godine, Račun broj: 3120/11 od 24.08.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 18.992,77 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2771 od 29.08.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 134.1-5.1-8051-197-305/11 MŽ od 26.08.2011. godine, Račun broj: 3302/11 od 06.09.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 20.254,47 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2933 od 08.09.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-341/11 MŽ od 08.09.2011. godine, Račun broj: 3400/11 od 12.09.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.878,97 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje 3028 od 14.09.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-351/11 MŽ od 14.09.2011. godine, Račun broj: 3478/11 od 26.09.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 25.353,78 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3121 od 27.09.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-367/11 MŽ od 27.09.2011. godine, Račun broj: 3541/11 od 04.10.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 11.514,91 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3194 od 06.10.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-401/11 MŽ Od 06.10.2011. godine, Račun broj: 3470/11 od 10.10.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 12.148,92 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3316 od 11.10.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-410/11 MŽ od 11.10.2011. godine, Račun broj: 3812/11 od 17.10.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.639,08 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3500 od 19.10.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-555/11 MŽ od 19.10.2011. godine, Račun broj: 3863/11 od 24.10.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.727,26 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3536 od 26.10.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-561/11 MŽ od 26.10.2011. godine, Račun broj: 3868/11 od 31.10.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.789,08 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3583 od 31.10.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-567/11 MŽ od 01.11.2011. godine, Račun broj: 4155/11 od 14.11.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 13.764,89 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3824 od 16.11.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj:

13.4.1-5.1-8051-197-604111 MŽ od 16.11.2011. godine, Račun broj: 4755/11 od 26.12.2011. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 31.373,77 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3881 od 28.12.2011. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj 13.4.1-5.1-8051-197-723/11 MŽ od 27.12.2011. godine, Račun broj: 342/12 od 17.01.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.290,50 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 531 od 23.01.2012. godine i Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-015/12 MŽ od 23.01.2012. godine, Račun broj: 403/12 od 25.01.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 140.448,42 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 607 od 31.01.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-031/12 MŽ od 30.01.2012. godine i Rozi post it stiker sa napomenom NE PLAĆATI, Račun broj: 756/12 od 20.02.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.406,87 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 967 od 21.02.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-061/12 MŽ od 21.02.2012. godine i Fiskalni Račun broj: 12. od 20.02.2012. godine, Račun broj: 814/12 od 28.02.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 7.359,09 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1019 od 29.02.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-082/12 MŽ od 29.02.2012. godine i Fiskalni Račun broj 37. od 27.02.2012. godine, Račun broj: 881 112 od 05.03.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 17.884,71 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1086 od 07.03.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-089/12 MŽ od 07.03.2012. godine i Fiskalni Račun broj 57. od 05.03.2012. godine, Račun broj: 1092/12 od 12.03.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 14.372,16 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1303 od 15.03.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-101/12 MŽ od 14.03.2012. godine i Fiskalni Račun broj 77. od 12.03.2012. godine, Račun broj: 1159/12 od 19.03.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 17.640,51 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1396 od 22.03.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-108/12 MŽ od 22.03.2012. godine i Fiskalni Račun broj 92. od 19.03.2012. godine, Račun broj: 1200/12 od 27.03.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 14.582,09 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1451 od 28.03.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-122/12 MŽ od 27.03.2012. godine i Fiskalni Račun : 114. od 26.03.2012. godine, Račun broj: 1238/12 od 03.04.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.280,79 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1495 od 04.04.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-124/12 MŽ od 04.04.2012. godine i Fiskalni Račun broj 138. od 02.04.2012. godine, Račun broj: 1375/12 od 09.04.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.740,65 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1767 od 12.04.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-140/12 MŽ od 12.04.2012. godine i Fiskalni Račun broj 158. od 09.04.2012. godine, Račun broj: 1542/12 od 24.04.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.547,57 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1916 od 26.04.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-185/12 MŽ od 26.04.2012. godine i Fiskalni Račun broj 189. od 23.04.2012. godine, Račun broj: 1717/12 od 07.05.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.848,70 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2152 Od 11.05.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-204/12 MŽ od 10.05.2012. godine i Fiskalni Račun broj 227. od 07.05.2012. godine, Račun broj: 1932/12 od 22.05.2012. godine distributera Trafik

d.o.o. Kakanj na iznos 11.806,49 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2346 od 25.05.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-232/12 MŽ od 24.05.2012. godine i Fiskalni Račun broj 275 od 21.05.2012. godine, Račun broj: 1830/12 od 05.06.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.922,57 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2468 od 31.05.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-297112 MŽ od 07.06.2012. godine i Fiskalni Račun broj 316. od 04.06.2012. godine, Račun broj: 2527/12 od 11.07.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 27.991,43 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3520 od 13.07.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-412/12 MŽ od 13.07.2012. godine i Fiskalni Račun broj 410. od 09.07.2012. godine, Račun broj: 2993/12 od 31.07.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 21.799,59 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj 3720 od 31.07.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-595/12 MŽ od 01.08.2012. godine i Fiskalni Račun broj 450. od 30.07.2012. godine, Račun broj: 2428/12 od 14.08.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 14.806,28 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2037 od 15.08.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-612/12 MŽ od 15.08.2012. godine i Fiskalni račun broj 490. od 13.08.2012. godine, Račun broj: 2480/12 od 28.08.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 18.088,37 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4106 od 29.08.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-582/12 MŽ od 29.08.2012. godine i Fiskalni Račun broj 522, od 27.08.2012. godine, Račun broj: 2696/12 od 06.09.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.813, 14 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4319 od 11.09.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-583/12 VD od 11.09.2012. godine i Fiskalni Račun broj: 550. od 06.09.2012. godine, Račun broj: 2898/12 od 24.09.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 13.462,01 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4551 od 26.09.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-815/12 Od 25.09.2012. godine i Fiskalni Račun broj 599. od 24.09.2012. godine, Račun broj: 2940/12 od 01.10.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.123,34 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4644 od 30.09.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-635/12 od 04.10.2012. godine i Fiskalni Račun broj 317. od 01.10.2012. godine, Račun broj: 3209/12 od 10.10.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.093,45 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4891 od 12.10.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-679/12 od 12.10.2012. godine i Fiskalni Račun broj 628. od 08.10.2012. godine, Račun broj: 3310/12 od 15.10.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.229,07 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4966 od 18.10.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-713/12 od 17.10.2012. godine i Fiskalni Račun broj 640. od 15.10.2012. godine, Račun broj: 3361/12 od 23.10.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.219,30 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5004 od 25.10.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-801/12 od 25.10.2012. godine i Fiskalni Račun broj 650. od 22.10.2012. godine, Račun broj: 3422/12 od 31.10.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.779,28 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5065 od 31.10.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-811/12 od 02.11.2012. godine i Fiskalni Račun broj 663. od 29.10.2012.

godine, Račun broj: 3757/12 od 13.11.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 11.502,23 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5424 od 19.11.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-895/12 od 16.11.2012. godine i Fiskalni Račun broj 694. od 12.11.2012. godine, Račun broj: 3855/12 od 21.11.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 3.479,67 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5478 od 23.11.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-903/12 od 22.11.2012. godine i Fiskalni Račun broj 706. od 19.11.2012. godine, Račun broj 3954/12 od 03.12.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 9.502,61 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5578 od 07.12.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-703/12 od 03.12.2012. godine i Fiskalni Račun 727. od 03.12.2012. godine, Račun broj: 4308/12 od 18.12.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.882,77 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5964 od 20.12.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-901/12 od 20.12.2012. godine i Fiskalni Račun broj 761. od 17.12.2012. godine, Račun broj: 4353/12 od 24.12.2012. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 3.959,56 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 5994 od 28.12.2012. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-5.1-8051-197-913/12 od 25.12.2012. godine i Fiskalni Račun broj 770. od 24.12.2012. godine, Račun broj: 189/13 od 08.01.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 6.963,20 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 6228 od 14.01.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-13/13 od 10.01.2013. godine, Fiskalni račun broj 785. od 07.01.2013. godine i Ispis iz SAP programa, Račun broj: 382/13 od 14.01.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 7.043,36 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4430 od 17.01.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-020/13 od 16.01.2013. godine i Fiskalni račun broj 816. od 14.01.2013. godine, Račun broj: 490/13 od 22.01.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 4.824,18 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4506 od 24.01.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-030/13 od 23.01.2013. godine i Fiskalni račun broj 860. od 21.01.2013. godine, Račun broj: 560/13 od 28.01.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.009,44 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4566 od 31.01.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-032/13 od 30.01.2013. godine i Fiskalni račun broj 883. od 28.01.2013. godine, Račun broj: 597/13 od 04.02.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 3.643,48 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 92 od 07.02.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-039/13 od 06.02.2013. godine i Fiskalni račun broj 896. od 04.02.2013. godine, Račun broj: 938/13 od 18.02.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 7.732,97 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 426 od 21.02.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj 13.4.1-2.4-8051-197-059/13 od 20.02.2013. godine, Fiskalni račun broj 922. od 18.02.2013. godine i Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama za period 05.02.2013.-15.02.2013. godine na iznos 124.650,00., Račun broj: 1000/13 od 25.02.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.439,33 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 487 od 28.02.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-065/13 od 28.02.2013. godine, Fiskalni račun broj 934. od 25.02.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 89.250,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000128-VP-001 od 25.02.2013. godine za period od 18.02.2013. godine do 22.02.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1234/13

od 07.03.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 4.459,40 KM sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 781-A od 14.03.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-073/13 od 12.03.2013. godine, Fiskalni Račun broj 952. od 07.03.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 71.500,00 KM i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000146-VP-001 od 07.03.2013. godine za period od 25.02.2013. godine do 28.02.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1461/13 od 25.03.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.349,37 KM sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 968 od 29.03.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-091/13 od 28.03.2013. godine, Fiskalni Račun broj 956. od 11.03.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 87.750,00 KM i Provjera fakturisane provizije po računu broj: 000150-VP-001 od 11.03.2013. godine za period od 04.03.2013. godine do 08.03.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1433/13 Od 19.03.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.927,17 KM sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 942 od 26.03.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-24-8051-197-090/13 od 25.03.2013. godine, Fiskalni Račun broj 970. od 18.03.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 94.550,00 KM i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000164-VP-001 od 18.03.2013. godine za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1533/13 od 02.04.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.778,91 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1046 od 08.04.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-100/13 od 05.04.2013. godine, Fiskalni Račun broj 981. od 01.04.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 143.500,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000177-VP-001 od 01.04.2013. godine za period od 18.03.2013. godine do 28.03.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1397/13 od 17.04.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.443,27 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1396 od 22.04.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-131/13 od 19.04.2013. godine, Fiskalni Račun broj: 990. od 08.04.2013. godine Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 87.900,00 i Provjera fakturisane provizije po računu broj: 000186-VP-001 za period od 01.04.2013. godine do 05.04.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1446/13 od 19.04.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 3.689,61 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1431 od 25.04.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-142/13 od 24.04.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1003. od 16.04.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 61.500,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000195-VP-001 za period od 08.04.2013. godine do 11.04.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 1651/13 od 08.05.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 8.632,94 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 1765 od 15.05.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-198/13 od 14.05.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1022. od 29.04.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 139.650,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000212-VP-001 za period od 15.04.2013. godine do 25.04.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 2612/13 od 09.07.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 5.243,22 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2852 od 16.07.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-403/13 od 12.07.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1029. od 06.05.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 83.150,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000219-VP-001 za period od 29.04.2013. godine do

03.05.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 2763/13 od 26.07.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 4.289,54 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 2954 od 31.07.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-358/13 od 30.07.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1039. od 13.05.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 71.500,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000229-VP-001 za period od 06.05.2013. godine do 09.05.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 3032/13 od 07.08.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 3.279,56 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3211 od 14.08.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-500/13 od 13.08.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1049. od 20.05.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 52.400,00 — KOPIJA i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000239-VP-001 za period od 13.05.2013. godine do 15.05.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 3626/13 od 20.09.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 17.470,71 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3839 od 26.09.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-625/13 od 25.09.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1196. od 20.09.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 240.420,00 - KOPIJA i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000379-VP-001 za period od 01.08.2013. godine do 31.08.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 3956/13 od 09.10.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 10.750,10 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 3650 od 14.10.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-716/13 od 11.10.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1211. od 04.10.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 166.610,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000392-VP-001 za period od 01.09.2013. godine do 30.09.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Račun broj: 4440/13 od 06.11.2013. godine distributera Trafik d.o.o. Kakanj na iznos 12.176,30 sa pripadajućim priložima: Nalog za plaćanje broj: 4163 od 14.11.2013. godine, Obrazac broj 6 - Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom broj: 13.4.1-2.4-8051-197-759/13 od 12.11.2013. godine, Fiskalni Račun broj 1236. od 04.11.2013. godine, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama na iznos 195.770,00 i Provjera fakturisane provizije po Računu broj: 000415-VP-001 za period od 01.10.2013. godine do 31.10.2013. godine posrednik Trafik d.o.o. Kakanj, Profaktura broj 90050599 od 06.12.2011. godine na iznos 773.072,00 sa prilogom: Tabela pregled za period od 01.11.2011. godine, do 30.11.2011. godine, Profaktura broj: 90051371 od 06.01.2012. godine na iznos 1.247.307,00., Profaktura broj: 90052036 Od 06.02.2012. godine na iznos 859.836,00 sa priložima: Saopštenje broj: 11/12-MŽ, broj protokola 1563/12 od 07.02.2012. godine (u dva primjerka) i Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama za period od 01.01.2012. godine do 31.01.2012. godine na iznos 859.836,00 (u dva primjerka), Profaktura broj: 90052880 od 06.03.2012. godine na iznos 743.464,00 sa prilogom: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za februar 2012. godine na iznos 743.464,00., Profaktura broj: 90053798 od 06.04.2012. godine na iznos 646.701,00 KM sa priložima: Saopštenje broj 16/12-MŽ, broj protokola 4147/12 od 06.04.2012. godine i Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za mart 2012. godine na iznos 646.701,00 KM, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za mart 2012. godine na iznos 646.701, Profaktura broj: 9005440 od 04.05.2012. godine na iznos 748.366,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za april 2012. godine na iznos 748.366,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90056254 od 05.07.2012. godine na iznos 855.681,00 KM sa prilogom: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za juni 2012. godine na iznos 855.681, Profaktura broj: 90057087 od 06.08.2012. godine na iznos 1.037.052,00 sa prilogom: Izvještaj o prodatim uslugama -

vrijednosnicama (posrednici) za juli 2012. godine na iznos 1.037.052,00., Profaktura broj: 90057803 od 04.09.2012. godine na iznos 1.044.150,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za august 2012. godine na iznos od 1.044.150,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK x 3, Profaktura broj: 90058772 od 05.10.2012. godine na iznos 903.330,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama — vrijednosnicama (posrednici) za septembar 2012. godine na iznos 903.330,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90059631 od 05.11.2012. godine na iznos od 734.677,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za oktobar 2012. godine na iznos 734.677,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK x 4, Profaktura broj: 90060436 od 04.12.2012. godine na iznos 728.913,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za novembar 2012. godine na iznos 728.913,00 — KOPIJA i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90061270 od 04.01.2013. godine na iznos 795.384,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za decembar 2012. godine na iznos 795.384,00 — KOPIJA i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90062006 od 06.02.2013. godine na iznos 763.791,00 KM sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za januar 2013. godine na iznos 763.791 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK x 2, Profaktura broj: 90062706 od 05.03.2013. godine na iznos 436.834,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za februar 2013. godine na iznos 436.834,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK x 2, Profaktura broj: 90063579 od 05.04.2013. godine na iznos 392.637,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za mart 2013. godine na iznos 392.637,00 - KOPIJA i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90064408 od 06.05.2013. godine na iznos 509.804,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za april 2013. godine na iznos 509.804,00 - KOPIJA i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90065264 od 05.06.2013. godine na iznos od 474.189,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za maj 2013. godine na iznos 474.189,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90066125 od 05.07.2013. godine na iznos od 571.422,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za juni 2013. godine na iznos 571.422,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90067048 od 05.08.2013. godine na iznos 397.030,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za juli 2013. godine na iznos 397.030,00 - KOPIJA i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90067773 od 05.09.2013. godine na iznos 648.308,00 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za august 2013. godine na iznos 648.308,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90068687 od 04.10.2013. godine na iznos 485.061 sa priložima: Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za septembar 2013. godine na iznos 485.061 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90069469 od 05.11.2013. godine na iznos 494.822,00 sa priložima: Nepotpisan Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za oktobar 2013. godine na iznos 494.822,00 i Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90070392 od 05.12.2013. godine na iznos 550.613,00 sa priložima: Nepotpisan Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama (posrednici) za novembar 2013. godine na iznos 550.613,00., Profaktura broj 90070471 od 06.12.2013. godine na iznos od 150,00, Izvještaj o prodatim uslugama - vrijednosnicama za period 01.11.2013. - 30.11.2013. godine, Ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Profaktura broj: 90071128 od 06.01.2014. godine na iznos 704.534,00 sa priložima: Izvještaj prodatih usluga - vrijednosnica (posrednici) za decembar 2013. godine na iznos 704.534,00 x 2 i ispis iz SAP programa - Tabela Konto GK, Račun Trafik d.o.o. Kakanj broj 330/11 od 13.06.2011. godine, Obrazac broj 6 „Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom“ Službe za prodaju broj 13.4.1-5.1-8051-197-174/11 MŽ od

15.06.2011. godine i Nalog za plaćanje na teret računa Direkcije Zenica broj 1880 od 15.06.2011. godine; Račun Trafik d.o.o. Kakanj broj 468/11 od 08.08.2011. godine, Obrazac broj 6 „Potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom“ Službe za prodaju broj 13.4.1-5.1-8051-197-268/11 MŽ od 10.08.2011. godine i Nalog za plaćanje na teret računa Direkcije Zenica broj 2533 od 10.08.2011. godine; Radni rokovnik optužene A.M. i to izvodi sa sastanaka u periodu od 20.06.2013. godine, do 30.01.2014. godine; te su potom preuzeti dokazi odbrane kako slijedi: iskaz optužene M.A. u svojstvu svjedoka sa glavnih pretresa od 03.02.2021. godine, 26.02.2021. godine, 09.03.2021. godine i 17.03.2021. godine, iskazi svjedoka S.S. i Z.B. sa glavnog pretresa od 10.02.2020. godine, iskaz svjedoka S.Ć. sa glavnog pretresa od 25.02.2020. godine, iskazi svjedoka L.B. sa glavnog pretresa od 25.02.2020. godine i 15.09.2020. godine, iskazi svjedoka E.Ć. sa glavnog pretresa od 15.09.2020. godine, i 22.09.2020. godine, iskazi svjedoka H.H. sa glavnog pretresa od 22.09.2020. godine i 06.10.2020. godine i iskazi svjedoka A.DŽ. sa glavnog pretresa od 12.10.2020. godine i 27.10.2020. godine, iskazi svjedoka M.N. i M.S. sa glavnog pretresa od 12.09.2022. godine, iskazi svjedoka F.M. i T.N., sa glavnog pretresa od 21.09.2022. godine, iskaz svjedoka I.E., sa glavnog pretresa od 25.10.2022. godine i iskazi svjedoka S.M. i J.E. sa glavnog pretresa od 02.12.2022. godine, iskaz vještaka Memić Nedima sa glavnog pretresa od 24.01.2023. godine, Nalaz i mišljenje vještaka ekonomske struke Memić Nedima od 06.12.2022. godine, Procedura QPG 7-20/06, Distribucija vrijednosnica i roba izdanje 4 od 01.11.2013. godine, Uputstvo WIG 7-20/06-02, Uputstvo o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima izdanje 3 od 01.11.2013. godine, e-mail N.R. upućen A.M. 10.03.2014. godine, srebrna povelja A.M. od 30.11.2006. godine, zlatna plaketa A.M. od novembra 2011. godine, službena zabilješka šefa Službe za prodaju A.M. od 23.01.2014. godine i dopuna izjašnjenja po toj službenoj zabilješci od 27.01.2014. godine, službena zabilješka, A.M. od 25.01.2014. godine, zabilješka o poduzetim radnjama po zaključku AD3 tačka 3.2. stav 2. operativnog kolegija od 21.01.2014. godine, sačinjena od strane rukovodioca Sektora za prodaju i podršku M.F. od 27.01.2014. godine, izvod iz radnog rokovnika A.M. za period od 06.05.2013. do 25.02.2014. godine – Zabilješke sa sastanka održanog 26.01.2014. godine (nedelja) u kancelariji direktora Direkcije Zenica, zapisnik sa sastanka Stručnog kolegija održanog 28.01.2013. godine sa početkom u 08,15 sati broj 13.1.-1090-1/13.-ELJ od 28.01.2013. godine, mišljenje po Zahtjevu za tumačenjem čl. 12. tačka 6 (pod a, b, c) Uputstva o popisu imovine i obaveza, BH Telekom, Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove broj 05.3.1-12351-1/2014 od 28.02.2014. godine, obrazloženje (uz ovjerenu kopiju Izvještaja o reviziji Odjela interne revizije BH Telekom d.d. Sarajevo koji je Uprava Društva prihvatila dana 27.05.2014. godine a usvojio odbor za reviziju dana 11.06.2014. godine), BH Telekom, Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove broj 05.3.1-2-3-16591/15-4 od 07.12.2015. godine, obrazloženje (uz ovjerenu kopiju Uputstva o izmjeni i dopuni Uputstva o popisu imovine i obaveza broj 00.1-2.1-17841/14 od 29.07.2014. godine), BH Telekom, Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove broj 05.3.1-2-3-16591/15-2 od 07.12.2015. godine), obrazloženje (uz ovjerenu kopiju Uputstva o popisu imovine i obaveza, broj 00.1-2.1-27592/11 od 29.12.2011. godine) BH Telekom, Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove broj 05.3.1-2-3-16591/15-1 od 07.12.2015. godine, rješenje o imenovanju komisija o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2013. godine u d.d. BH Telekom Sarajevo, Direkcija Zenica 26.11.2013. godine, izvještaj o popisu zaliha robe i vrijednosnica na dan 31.12.2013. godine sačinjen januar 2014. godine, stanje potrošenog materijala za prodaju tk usluga (vrijednosnice) u skladištu i prodavnicama na dan 31.12.2013. godine Direkcija Zenica, i to: konto GK 10140000; po nabavnim cijenama; po prodajnim cijenama (dvije strane); stanje robe u vlastitom skladištu na dan 31.12.2013. godine Direkcija Zenica, konto GK 13200000; stanje robe u maloprodaji na dan 31.12.2013. godine Direkcija Zenica, konto GK 13200000 (dvije strane); lista rashoda sitnog inventara alata u upotrebi sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, zapisnik o primopredaji mobilnog aparata Nokia 5800

Xpressmusic, telefon primio V.D., K. 24.10.2013. godine, lista rashoda sitnog inventara alata u upotrebi sa stanjen na dan 31.12.2013. godine, Odluka br 05/13 o usvajanju reklamacije BH Telekom Direkcija Zenica od 08.02.2013. godine, Odluka BH Telekom Direkcija Zenica od 30.10.2013. godine, Odluka br. 02/13 o usvajanju reklamacije BH Telekom Direkcija Zenica od 23.01.2013. godine, lista rashoda sitnog inventara alata u upotrebi sa stanjen na dan 31.12.2013. godine od 31.12.2013. godine, prijedlog za rashod Skladište ..., TC Kakanj od 01.01.2014. godine, prijedlog za rashod Skladište ..., TC Visoko od 01.01.2014. godine, saopštenje u vezi greške na zamjenskoj SIM kartici radi otpisa, Tešanj 27.12.2013. godine, prijedlog za rashod Skladište ..., šalter Breza od 01.01.2014. godine, lista utvrđenog viška od 31.12.2013. godine prodajno mjesto TC Visoko sa izjavom od 01.01.2014. godine, lista izdatih – zaduženih asembliranih paketa po šifri robe i prodajnim mjestima od 03.09.2013. do 03.09.2013. od 07.01.2014. godine, izvještaj o dnevnoj prodaji roba na odgođeno plaćanje ... – TC Visoko od 03.09.2013. godine, help desk – Zahtjev za uslugu br. 146670 od 05.09.2013. godine, softver za pomoć SysAid klijentima odštampano 27.09.2013. godine, help desk – Zahtjev za uslugu br. 148736 od 20.09.2013. godine, softver za pomoć SysAid klijentima odštampano 27.09.2013. godine, rješenje o imenovanju komisija o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2011. godine u dd BH Telekom Sarajevo, Direkcija Zenica od 07.12.2011. godine, rješenje o imenovanju komisija o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2012. godine u dd BH Telekom Sarajevo, Direkcija Zenica od 27.11.2012. godine, saopštenje broj 77/13-MŽ od 05.12.2013. godine sa planom rada od 05.12.2013. godine, Izvještaj Sektora za prodaju i podršku 2013. godine i saopštenje službe za prodaju i podršku, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za Januar 2013. godine od 08.02.2013. godine sa priložima: tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za Januar 2013. godine od 07.02.2013. godine; ostvareni promet od prodaje vrijednosnica i e-ultra programa za januar 2013. godine, e-mail S.M. od 08.02.2013. godine, ostvareni promet od prodaje vrijednosnica i e-ultra programa 01.01.2013. godine – 31.01.2013. godine; mjesečni izvještaj toptim usluge o realizaciji operativnog plana za januar MVK Zenica; izvještaj o prodaji terminalne opreme iz asort. asembliranih usluga mjesec januar 2013. godine, donesi mi na vrata izvještaj za januar 2013. godine, mjesečni izvještaj reklamacija na ispravnost telefona za januar 2013. godine dužina trajanja popravke na servisu; izvještaj o radu kontakt centra za period 01.01.2013. godine do 31.01.2013. godine, izvještaj po primljenim reklamacijama za mjesec januar 2013. godine, izvještaj o radu drugostepene komisije po primljenim žalbama za mjesec januar 2013. godine, izvještaj po primljenim reklamacijama prepaid usluga za januar 2013. godine, izvještaj Telekom centra Zenica za mjesec januar 2013. godine, izvještaj TC Zenica II za mjesec januar 2013. godine, izvještaj TC Žepče za mjesec januar 2013. godine, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za februar 2013. godine sa priložima; tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za period 01.01.2013. godine do 28.02.2013. godine, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za mart 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za period 01.01.2013. godine do 31.03.2013. godine, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za april 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za maj 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za juni 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za period 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za juli 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za august 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za period 01.01.2013. godine do 30.09.2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za septembar 2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za oktobar 2013. godine sa priložima, tabelarni

mjesečni izvještaj o radu Sektora za prodaju i podršku za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine sa priložima, tabelarni mjesečni izvještaj o radu sektora za prodaju i podršku za decembar 2013. godine sa priložima, Izvještaji Službe EKF za 2013. godine i to: saopštenje 01/13, Izvještaj o radu od 04.02./13 sa priložima, saopštenje 04/13, Mjesečni izvještaj o radu Službe od 05.03.2013. godine sa priložima, saopštenje 05/13, Izvještaj za mjesec mart/2013 od 05.04.2013. godine sa priložima, saopštenje 7/13, Izvještaj o radu od 06.05.2013. godine sa priložima, saopštenje 09/13, Izvještaj od 04.06.2013. godine sa priložima, saopštenje 11/13, Izvještaj od 04.07.2013. godine sa priložima, saopštenje 14/13, Izvještaj za juli 2013. godine od 05.08.2013. godine sa priložima, saopštenje 15/13, Izvještaj o radu Službe od 03.09.2013. godine, sa priložima, saopštenje 38/13, Izvještaj o radu za septembar 2013. godine od 03.10.2013. godine sa priložima, saopštenje 19/13, Izvještaj o radu IX/13 od 05.11./13. godine sa priložima, saopštenje 24/13, Izvještaj od 04.12.2013. godine sa priložima, saopštenje 01/14, Mjesečni izvještaj od 06.01.2014. godine sa priložima, Procedura QPG 7-50/10, fakturisanje i naplata pruženih usluga i kontrola prihoda izdanje 6 od 24.08.2012. godine, Pravilnik o računovodstvu, dd BH Telekom Sarajevo, novembar 2011. godine sa obrazloženjem izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Društva od 07.12.2015. godine u notarski ovjerenj kopiji broj ovjere OPU-OV-3533/2015 Selma Huskić Sarajevo od 03.12.2015. godine, Pravilnik o finansijskom poslovanju broj 00.1-2.1-5302/11-2 od 05.05.2011. godine, Uputstvo o toku računovodstvene dokumentacije u dioničkom društvu BH Telekom Sarajevo od 26.04.2011. godine sa priložima: obrazac broj 1 (zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme, materijala, radova i usluga), obrazac broj 1-dodatak, obrazac broj 2 (zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme, materijala, radova i usluga), obrazac broj 3 (potvrda o izvršenju usluga), obrazac broj 4 (potvrda o izvršenim uslugama), obrazac 5 (specifikacija utroška motornog goriva), obrazac 5 (specifikacija utroška održavanja/opravka vozila), obrazac broj 6 (potvrda o ostvarenom prometu sa distributerom), obrazac broj 7 (potvrda o odobrenom školovanju za radnika), obrazac broj 8 (potvrda o ostvarenom saobraćaju za pretplatnika NTS usluge po tehnologijama a u skladu sa važećim ugovorom, e-mail N.T. od 06.10.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/06-02, Uputstvo o distribuciji i prodaji vrijednosnica i roba putem posrednika, izdanje 4, od 14.11.2014. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-17 Uputstvo o prodaji IP Centrex usluge, izdanje 1, od 16.08.2013. godine, Uputstvo VIG 7-20/08-16 Realizacija usluge prenos brojeva u mrežama BH Telecoma, izdanje 2, od 18.01.2013. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-13 Uputstvo za prodaju dodatnih usluga po tehnologijama, izdanje 3, od 10.06.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-12 Uputstvo za prodaju asembliranih usluga, izdanje 2, od 04.02.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-11 Uputstvo za prodaju dodatnih usluga kroz jedinstvenu ponudu i prodaju, izdanje 3, od 10.06.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-10 Uputstvo za prodaju usluga BH mobile, BihNet (Dial-up) kroz jedinstvenu ponudu i prodaju, izdanje 5, od 10.06.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-09 Uputstvo za prodaju usluga fiksne telefonije, BihNet (pristup po parici-fiksni pristup, ADSL/Moja TV), zakup TK vodova kroz jedinstvenu ponudu i prodaju, izdanje 5, od 10.06.2011. godine, Uputstvo WIG 7-20/08-04 Uputstvo za prodaju TOPTIM usluge, izdanje 3, od 04.02.2011. godine, Procedura QPG 7-20/08 Prodaja usluga, izdanje 4, od 01.11.2013. godine, Akt BH Telecom broj 03.2.3-7.1-21479-4/13A.A. od 12.09.2013. godine sa priložima: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telekom Sarajevo, broj 01-7.1-21479-3/13 od 09.09.2013. godine i Saglasnost generalnog direktora na prijedlog rasporeda zaposlenika Službe za prodaju Direkcije Zenica d.d. BH Telecom Sarajevo, Akt BH Telecom 03.1.1-175-53885/18 KB:4598 od 20.06.2018. godine, Procedura QPG 7-50/12 Evidentiranje, praćenje i izvještavanje o poslovnim događajima, izdanje 3, od 11.02.2011. godine,, Obrazloženje BH Telecom broj 05.3.1-2.3-16591/15-2 od 07.12.2015. godine sa prilogom Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o popisu imovine i obaveza od juli 2014. godine, Zbirni izvještaj od A.B. od

27.01.2011. godine, i analitičke kartice Trafika za 2013. godine., 2012. godine i 2011. godine, Akt BH Telecom broj 03.1.1-175-53885/18 KB 4598 od 02.07.2018. godine sa prilogima: Izvod iz Izvještaja o popisu 2010. godine, dio koji se odnosi na nenaplaćena potraživanja, sa Prilogom i akt Izvršne direkcije za ekonomsko-financijske poslove predsjedniku centralne popisne komisije broj 13.3.2-7.5.-1533/11 od 07.02.2011. godine, korekcija Izvještaja o izvršenom popisu na dan 31.12.2010. godine i potpisani segmentirani izvještaj na dan 31.12.2010. godine, Izvod iz Izvještaja o popisu 2011. godine, dio koji se odnosi na nenaplaćena potraživanja, Izvod iz Izvještaja o popisu 2012. godine, dio koji se odnosi na nenaplaćena potraživanja, Izvod iz Izvještaja o popisu 2013. godine, dio koji se odnosi na nenaplaćena potraživanja, Akt Izvršne direkcije za informacione tehnologije broj 07.2-2.4-5031/14 od 21.02.2014. godine sa prilogom popratni Akt Direkcije Zenica broj 13.4.1.-2.4-476-2013-2/14 od 17.02.2014. godine, Dopis Direkcije za prodaju i podršku broj 10.1-2.1-4594/01-14 od 24.02.2014. godine sa prilogom: akt Direkcije za prodaju i podršku broj 10.1.3-2.4-4461/14 od 17.02.2014. godine., predmet: Dorada SAP aplikacije, akt Direkcije Zenica BH Telecom broj 13.4.1.-2.4-476-2013-2/14 od 17.02.2014. godine, predmet: Nadzor i kontrola rada uposlenika u procesu distribucije vrijednosnica i roba, Rokovnik M.A., original, početni datum 06.05.2013. godine zadnji datum 25.02.2014. godine, za odbranu relevantan datum 26.01.2014. godine, Izvještaj o napravljenim predrevizijskim radnjama za 2013. godine za BH Telekom d.d. Sarajevo, Revita d.o.o. Cazin od 1.12.2013. godine, Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godine za BH Telecom d.d. Sarajevo sa izvještajem neovisnog revizora Revita d.o.o. Cazin od 31.03.2014. godine.

Stranke i branitelj nisu imali primjedbi na ove preuzete dokaze, niti su imali prijedloge za izvođenje novih dokaza pred ovim sudom.

Nakon ocjene izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, u smislu člana 296. stav 2. ZKP FBiH, ovaj sud je odlučio kao u izreci ove presude iz slijedećih razloga:

Prije svega, u toku pretresa pred ovim sudom je utvrđeno da je optužena M.A. u inkriminiranom periodu (od polovine 2011. godine do 31.12.2013. godine), bila zaposlena u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, na radnom mjestu šefa Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku u pomenutoj direkciji, što odbrana nije osporavala, a ova činjenica slijedi iz Ugovora o radu broj 13.1.-14079-49/10 od 30.12.2010. godine, te Ugovora o radu broj /13.7-12212/13 od 23.09.2013. godine, kao i iz iskaza same optužene i svjedoka koji su joj bili nadređeni: H.M., kao rukovoditelja Sektora za prodaju i podršku u Direkciji Zenica, te B.F., koji je u navedenom periodu bio direktor te Direkcije.

Također je u toku pretresa utvrđeno da je u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, u inkriminiranom periodu na snazi bio akt - Sistematizacija poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-1-7-1.-21479-3/13 od 09.09.2013. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10.1-14987-1/11 od 25.07.2011. godine u vezi sa Odlukom o Sistematizaciji poslova i radnih mjesta u DD „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10-1.-23182/10 od 13.12.2010. godine, koji u svom članu 119. propisuje da Šef Službe za prodaju (što se u konkretnom slučaju odnosi na optuženu), planira, rukovodi, organizira, nadzire i koordinira rad u Službi, da je obavezan da brine o primjeni pozitivnih zakonskih propisa u okviru djelatnosti Službe, da organizira prodaju usluga i distribuciju vrijednosnica u skladu sa važećim dokumentima, da izvještava o ukupno urađenim poslovima Službe i analizira rezultate poslova iz domena prodaje i distribucije vrijednosnicama, te da sve poslove obavlja

u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva.

Nadalje, utvrđeno je i to da su Ž.M., koji je u spornom periodu bio zaposlen kao saradnik za prodaju i distribuciju vrijednosnica Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku Direkcije Zenica, te D.V., koji je radio na radnom mjestu skladištara u istoj službi, bili podređeni optuženoj M.A. kao šefu te službe. Te činjenice slijede kako iz iskaza optužene i iz svjedočkih iskaza Ž.M. i D.V., tako i iz materijalnih dokaza: Ugovora o radu zaključenih sa Ž.M. broj 13.1.-14079-58/10. od 30.12.2010. godine, broj 12.13-7-13100-3/14 od 05.01.2012. godine i broj 13.7-12189/13 od 20.09.2013. godine, te Ugovora o radu zaključenih sa D. V. broj 13.1-14079-91/10 od 30.12.2010. godine, broj /12.13.7-13100/m od 05.01.2012. godine i broj /13.7-12188/13 od 20.09.2013. godine, a ni ove činjenice nisu osporavane tokom pretresa.

Također je ovaj sud utvrdio da optužena u inkriminiranom periodu nije imala pristup računalnom programu pod skraćenim nazivom SAP. Radi pojašnjenja, SAP je softverski program za upravljanje poslovnim procesima koji omogućava efikasnu obradu podataka i protok informacija u okviru poslovne organizacije, a kroz koji se u konkretnom slučaju odvijao i proces distribucije vrijednosnica posrednicima. Da optužena nije imala licencu za pristup tom programu, slijedi iz izvedenih dokaza - dopisa Direkcije Zenica broj: 13.4.1.-2.4-476-2013-2/14 od 17.02.2014. godine, dopisa Izvršne direkcije za informacione tehnologije broj: 07.2-2.4.-503/14 od 21.02.2014. godine i dopisa Direkcije za prodaju i podršku, broj: 10.1-2.1.-4594/01-14 od 24.02.2014. godine, iz kojih je vidljivo da je tek nakon predmetnih događaja opisanih u optužnici, iz Direkcije Zenica zatraženo od „centrale“ tj. DD BH Telecom Sarajevo, da se osiguraju SAP licence i odgovarajuća obuka za rukovoditelja Sektora za prodaju i podršku i šefa Službe za prodaju (što je u konkretnom slučaju optužena), tako da ovaj sud nalazi nepotrebnim posebno elaborirati iskaz optužene i iskaze svjedoka u dijelu u kojem su potvrdili činjenicu da u inkriminirano vrijeme optužena nije imala pristup SAP programu, koja također nije osporavana u toku pretresa.

Nadalje, utvrđeno je da je u okviru Službe za prodaju, kao podređeni optuženoj, pristup SAP programu imao Ž.M. na poslovima svog radnog mjesta saradnika za prodaju i distribuciju vrijednosnica navedene Službe, što je u svom svjedočkom iskazu isti i potvrdio, a to slijedi i iz iskaza brojnih drugih svjedoka, zaposlenika Direkcije Zenica, među kojima su F.M., H. M., K.Lj., S.M. i dr., zatim iz dopisa o ukidanju SAP licence M.Ž. broj 13.4.1-2.4-1142-4/14 od 27.01.2014. g., te iz nalaza i mišljenja vještaka informatičke struke Đaltur Vahidina, iz kojeg proizilazi da su transakcije u SAP programu obavljane, između ostalog i od strane osobe korisničkog imena „M.“, što dovedeno u vezu sa naprijed navedenim dokazima potvrđuje da je pod tim korisničkim imenom pristup SAP programu imao Ž.M., a ni ovu činjenicu stranke i branitelji nisu osporavali.

Također je, u odnosu na tačku 1. izreke ove presude, u toku pretresa utvrđeno da je u inkriminiranom periodu, kroz poslove distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica iz magacina C... (ULTRA kartice za punjenje/start pakete), a po osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji vrijednosnica za 2011., 2012. i 2013. godinu zaključenih između DD BH Telecom Sarajevo i posrednika „Trafik“ d.o.o. Kakanj nastao dug, pa je u 2012. godini prenesen dug distributera „Trafik“ d.o.o., po osnovu prometa vrijednosnica iz 2011. godine u iznosu od 301.088,00 KM, koji je prelazio vrijednost bankarske garancije koja je iznosila 100.000,00 KM, a u 2013. godini, prenesen je nedozvoljeni dug po osnovu prometa vrijednosnica iz 2012. godine u iznosu od 498.374,40 KM.

S tim u vezi, iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke Čabaravdić Omera iz Zenice od 30.05.2017. godine, zatim dopuna tog Nalaza i mišljenja od 14.11.2017. godine i od 21.12.2017. godine, te iskaza ovog vještaka sa glavnog pretresa pred prvostepenim sudom od 19.09.2019. godine, 05.11.2019. godine i 15.11.2019. godine, slijedi da je analizom dokumentacije u spisu na koju se vještak određeno pozvao, a koja se odnosi na poslove distribucije vrijednosnica preko posrednika „Trafik“ d.o.o. Kakanj, našao da u periodu 2006. – 2008. godine, ovaj posrednik nije imao duga po osnovu prodaje vrijednosnica, da je na kraju 2009. i 2010. godine stanje duga bilo manje od iznosa bankovne garancije (koja je iznosila 100.000,00 KM), da je u 2012. godini prenesen dug iz 2011. godine u iznosu od 301.088,00 KM, a u 2013. godinu je prenesen dug iz 2012. godine u iznosu od 498.374,40 KM, te da je na kraju 12. mjeseca 2013. godine utvrđeno stanje duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 1.385.253,80 KM, koji je u toku 2014. godine smanjen na 1.228.053,80 KM uplatom od strane „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 57.200,00 KM i protestom bankovne garancije u iznosu od 100.000 KM. Vještačenjem nije utvrđeno koliki dug je nastao u toku 2013. godine, niti se u činjeničnom opisu optužnice (u tački 1.) navodi taj iznos.

Iz dokaza u spisu dalje slijedi da je predmetni dug nastao kršenjem internih procedura BH Telecoma Direkcije Zenica, koje propisuju način distribucije vrijednosnica posrednicima i postupak naplate, odnosno kršenjem Ugovora o posredovanju zaključenih sa „Trafik“ d.o.o. Kakanj, pa je prije svega potrebno s tim u vezi prezentirati sadržinu relevantnih internih propisa, radi ocjene da li je taj dug nastao usljed očito nesavjesnog postupanja optužene, kao odgovorne osobe, u vršenju svoje dužnosti, kako se to tvrdi u optužnici.

Tako iz Uputstva o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj WIG 7-20/06-02 od 04.02.2011. godine (a istovjetno je propisano i Uputstvom broj WIG 7-20/06-02, izdanje 3. od 01.11.2013. godine), proizilazi sljedeće: u tački 5.3., da posrednik u skladu sa odredbama Ugovora (o posredovanju), šalje trebovanje ovlaštenom zaposleniku Regionalne Direkcije/Podružnice na fax, e-mail ili ga donosi lično na depo Regionalne Direkcije; zatim da ovlašteni zaposlenik iz Regionalne Direkcije/Podružnice, nakon što provjeri evidentirano stanje zaliha vrijednosnica i roba koje se nalaze kod posrednika, odobrava trebovanje u cijelosti ili djelimično, zavisno od raspoloživih zaliha u depou Regionalne Direkcije/Podružnice i prema posrednikovoj prethodnoj prodaji (krajnjim korisnicima), a u napomeni broj 3. istog Uputstva je propisano, da je prema Ugovoru o posredovanju u prodaji, posrednik dužan na račun Regionalne Direkcije uplatiti depozit ili dostaviti garanciju banke ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja po odobrenju Izvršne Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove, koje je propisano Ugovorom. Posrednik prvi put vrši trebovanje za cjelokupan iznos depozita ili garancije banke, dok svaki naredni put posrednik može vršiti trebovanje tek pošto na račun Regionalne Direkcije uplati 80% od vrijednosti svog depozita ili garancije banke, odnosno preuzetih vrijednosnica i roba iz depoa Regionalne Direkcije. Uplate se vrše putem banke, a potvrđuju se uplatnicom ili izvodom iz banke i periodičnim izvještajem. Iznimno, kada uplatu nije moguće izvršiti putem banke, uplata se može izvršiti na glavnoj blagajni Regionalne Direkcije. Tačkom 5.4. tog Uputstva je propisano da prema odobrenom trebovanju računopolagač iz Regionalne Direkcije izrađuje izdatnicu - izlaz robe, te zajedno sa posrednikom vrši prebrojavanje vrijednosnica i roba čija je ukupna vrijednost do iznosa po odobrenom trebovanju, a obrazac izlaza robe je u prilogu ovog dokumenta. Posrednik preuzimanje vrijednosnica i roba ovjerava na izlazu robe svojim potpisom i pečatom. Nakon što je posrednik izvršio preuzimanje vrijednosnica i roba računopolagač u SAP-u zadužuje posrednika sa preuzetim vrijednosnica tipom kretanja 311.

Dalje je tačkom 5.6. tog Uputstva propisano da najmanje jednom sedmično za prethodnu sedmicu posrednik vrši uplatu vrijednosnica i roba koje je prodao (krajnjim korisnicima), te sačinjava periodični izvještaj o prodaji i isti zajedno sa uplatnicom dostavlja ovlaštenom zaposleniku Regionalne Direkcije na fax, a iz tačke 5.7. slijedi da periodični izvještaj o prodaji i uplatnice, ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije prekontrolira i sravnji, a u slučaju da prilikom kontrole tog izvještaja uoči određena neslaganja, vraća posredniku periodični izvještaj i uplatnice na korekcije. Ako primi korektan izvještaj o prodaji i uplatnice, ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije razdužuje posrednika za prodane vrijednosnice tipom kretanja 917 u SAP-u. Nakon provedenog razduženja ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije dostavlja kompletnu dokumentaciju Organizacionoj jedinici Ekonomsko-finansijskih poslova iz Regionalne Direkcije, a podatke iz SAP-a ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije jednom sedmično objedinjuje programom ZVRBAT i dostavlja kontrolu prihoda Organizacionoj jedinici ekonomsko-finansijskih poslova iz Regionalne Direkcije (ZVRBAT je računovodstveni program Službe za ekonomsko finansijsko poslovanje DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, kojim se finansijski obračunava i zadužuje distributer za količinu vrijednosnica koja je prikazana u izvještaju o prodaji odnosno obrascu „917“, te se tako distributer zadužuje u analitičkoj kartici na dugovnoj strani i istovremeno, ako je izvršena i uplata, onda se i uplata prikazuje u analitičkoj kartici na potražnoj strani da bi se došlo do stanja 0 (nula) za konkretnog distributera, kako su u svojim iskazima pojasnile svjedokinje S. M. i B. A.). Potom je tačkom 5.8. istog Uputstva propisano da na kraju mjeseca posrednik dostavlja ovlaštenom zaposleniku Regionalne Direkcije mjesečni izvještaj o prodaji vrijednosnica i roba na obrascu koji je sastavni dio Ugovora o posredovanju, a tačka 5.9. propisuje da mjesečni izvještaj ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije kontrolira i upoređujući periodične izvještaje iz prethodnog mjeseca sa uplatama iz istog mjeseca, sravnjava sa podacima iz SAP-a u depou (komadno), te finansijski u Organizacionoj jedinici ekonomsko-finansijskih poslova iz Regionalne Direkcije. Ako podaci nisu usaglašeni sa mjesečnim izvještajima ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije isti vraća posredniku na korekciju. Ako su podaci usaglašeni sa mjesečnim izvještajima ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije odobrava isti i dostavlja posredniku. Odobreni mjesečni izvještaj je osnov za izradu fakture za naplatu provizije. Tačkom 5.10. Uputstva je propisano da posrednik na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji i odobrenog mjesečnog izvještaja izrađuje fakturu za naplatu provizije i dostavlja je ovlaštenom zaposleniku iz Regionalne Direkcije koji istu prosljeđuje u Organizacionu jedinicu ekonomsko-finansijskih poslova u Regionalnoj Direkciji, a iz tačke 5.11. Uputstva slijedi da na osnovu izvještaja posrednika, uplata i podataka iz SAP-a, ovlašteni zaposlenik iz Regionalne Direkcije sačinjava mjesečni izvještaj o prodanim vrijednosnicama i robama za sve posrednike. Ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije izvještaj dostavlja jednom mjesečno u Direkciju za prodaju i podršku.

Pored navedenog, ovo Uputstvo u tački 8.6. propisuje i ovlaštenja ovlaštenog zaposlenika Podružnice koja se sastoji u tome da kontrolira, odobrava ili korigira trebovanje Posrednika, odbije izdavanje vrijednosnica i roba Posredniku ukoliko Posrednik nije izvršio uplatu 80% vrijednosti depozita ili bankarske garancije, te da kontrolira, odobrava ili daje nalog za korekciju periodičnih i/ili mjesečnih izvještaja o prodaji, dok su u tački 7.6. Uputstva propisane odgovornosti ovlaštenog zaposlenika prema kojima on odgovara za: praćenje prometa vrijednosnica i roba, raspoloživih zaliha u Depou Regionalne Direkcije/Podružnice i blagovremeno trebovanje; za izdavanje vrijednosnica i roba Posredniku tek po uplati 80% od vrijednosti Posrednikovog depozita ili garancije banke; za izdavanje vrijednosnica i roba Posredniku maksimalno do visine bankarske garancije posrednika i za osiguranje ažurne i kompletne dokumentacije/izvještaja koji se dostavljaju Organizacionoj jedinici ekonomsko-finansijskih poslova Regionalne Direkcije/Podružnice.

Obzirom da je ovim Uputstvom jasno propisan način obavljanja poslova distribucije vrijednosnica posrednicima, te ovlaštenja i odgovornosti ovlaštenog zaposlenika Službe za prodaju, onda ovaj sud nalazi suvišnim baviti se iskazima svjedoka – zaposlenika DD BH Telecom (među kojima su F.M., H.M., K.Lj., B.Lj., B.Z. i dr.), te iskazom optužene u dijelovima u kojima su suštinski samo potvrdili sadržinu navedenog Uputstva.

Iz navedenog slijedi da je u konkretnom slučaju svojstvo ovlaštenog zaposlenika zaduženog i odgovornog za sve prethodno navedene poslove, imao Ž.M. kao saradnik za prodaju i distribuciju vrijednosnica Službe za prodaju (o čemu je prethodno bilo riječi), dok istovremeno, Uputstvo o kojem je riječ, uopće ne sadrži odredbe koje bi se odnosile na ovlaštenja i odgovornosti šefa Službe za prodaju u postupku distribucije vrijednosnica, a što je u konkretnom slučaju bila optužena.

Vraćajući se sada na Nalaz i mišljenje vještaka ekonomske struke Čabaravdić Omera, na ovom mjestu treba ukazati da iz tog nalaza i mišljenja slijedi, između ostalog, da je dug posrednika Trafik d.o.o. Kakanj u naprijed pomenutom iznosu nastao zbog toga što u postupku poslovanja i zaključenja ugovora sa posrednikom Trafik d.o.o. Kakanj nisu poštovane naprijed propisane procedure, te su izvršeni brojni fiktivni transferi vrijednosnica i fiktivna zaduženja skladišta ... (radi se skladištu Direkcije Zenica), sa skladišta Trafik d.o.o. Kakanj, tako da je nastao dug po godinama u višestruko većem iznosu od iznosa bankovnih garancija, a sve to je prikriveno izvještajem Komisije za popis robe i vrijednosnica dana 31.12.2013. godine (prema kojem nije utvrđen dug Trafik d.o.o. Kakanj na taj dan). Naime, prema nalazu i mišljenju pomenutog vještaka slijedi da ta Komisija, čiji je predsjednik bio Ž.M. (što slijedi i iz rješenja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica broj 13.3-15525/13 od 26.11.2013 godine, te iskaza svjedoka M.S., H.A., H.A. i I.E. kao članova te komisije), nije izvršila popis u skladu sa Uputstvom o popisu imovine i obaveza BH Telecom d.d. Sarajevo, odnosno, nije ispravno utvrdila stvarno stanje vrijednosnica i zaliha u centralnom skladištu Direkcije Zenica (...) i kod distributera. Također iz tog nalaza i mišljenja proizilazi da je tek Komisija za vanredni popis skladišta ... (koja je formirana zbog sumnje u vjerodostojnost izvještaja Komisije za redovni popis, te saznanja o mogućim fiktivnim transakcijama vrijednosnica), na dan 24.01.2014. godine, utvrdila stvarno stanje zaliha, odnosno, stvarni dug posrednika Trafik d.o.o. Kakanj, koji je na dan 31.12.2013. godine iznosio 1.385.253,80 KM, s tim da je u toku 2014. godine, kako je i prethodno pojašnjeno, taj dug smanjen na iznos od 1.228.053,80 KM, uplatom Trafik d.o.o. Kakanj u iznosu od 57.200,00 KM i aktivacijom bankarske garancije u iznosu od 100.000,00 KM.

Nadalje, u toku pretresa je utvrđeno i to da je Ž.M., po naprijed pomenutoj optužnici tj. u istom ovom krivičnom postupku, pravomoćno osuđen presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 18 K 2 od 19.06.2018. godine, između ostalog i za naprijed navedene krivičnopravne radnje, tj. da je u vremenskom periodu od druge polovine 2011. godine do dana 02.01.2014. godine, u Zenici, u svojstvu odgovorne osobe, radeći na poslovima saradnika za prodaju i distribuciju vrijednosnica u Službi za prodaju, Sektora za prodaju i podršku u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, u okviru svojih redovnih radnih zadataka i obaveza, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za pravno lice „Trafik“ d.o.o. Kakanj, iskorištavanjem svog službenog ovlaštenja, svjesno postupao protivno odredbama člana 5.3, člana 7.6. alineja 2. i 3., člana 8.6. alineja 1. i 2. Uputstva o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj: WIG 7-20/06-02, izdanje 2. od 04.02.2011. godine, te protivno odredbama istih članova, te člana 8.7. alineja 1. i 2. Uputstva o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj: WIG 7-20/06-02, izdanje 3. od 01.11.2013. godine, te odredbama člana 131a. Sistematizacije poslova

i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, koja je sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Sistematizaciji poslova i radnih mjesta u d.d. „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-1-7-1.-21479-3/13 od 09.09.2013. godine, u vezi sa Odlukom o Sistematizaciji poslova i radnih mjesta u d.d. „BH Telecom“ Sarajevo broj: 01-10-1.-23182/10 od 13.12.2010. godine, tako što je po osnovu zaključenih Ugovora o posredovanju u prodaji vrijednosnica za 2011., 2012. i 2013. godinu, između DD BH Telecom Sarajevo i posrednika „Trafik“ d.o.o. Kakanj, izdavao distributeru „Trafik“ d.o.o. Kakanj vrijednosnice BH Telecoma iz magazina C... Direkcije Zenica (ULTRA kartice za punjenje/start pakete), u daleko većem iznosu njihove vrijednosti od maksimalno dozvoljenog iznosa visine bankarske garancije istog distributera od 100.000 KM, a sve bez ovjere i potpisa distributera „Trafik“ d.o.o. na izdatnicama za preuzete vrijednosnice, iako je znao da je to suprotno stanju zaliha vrijednosnica koje se nalaze kod posrednika i suprotno posrednikovoj prodaji ranijih zaliha, te znajući da posrednik „Trafik“ d.o.o. nije prethodno izvršio ugovorenu uplatu po osnovu ranijeg zaduženja vrijednosnica, pa je izdajući vrijednosnice na naprijed navedeni način, kontinuirano prikrivao činjenice o stvarnom zaduženju i dugu distributera Trafik d.o.o. Kakanj, jer je bio svjestan da je u 2012. godini prenesen dug distributera Trafik d.o.o., po osnovu prometa vrijednosnica iz 2011. godine u iznosu od 301.088,00 KM, a u 2013. godini, prenesen dug po osnovu prometa vrijednosnica iz 2012. godine u iznosu od 498.374,40 KM, da bi stanje duga u mjesecu januaru 2013. godine istog posrednika iznosilo 574.744,80 KM, dok je na kraju mjeseca decembra 2013. godine, ukupan dug iznosio 1.385.253,80 KM, da bi potom dana 02.01.2014. godine, u svojstvu predsjednika Komisije za popis roba i vrijednosnica i stanja u vanbilansnoj evidenciji, u namjeri da prikrije izvršenje naprijed opisanih radnji, obmanuo ostale članove Komisije i druge zaposlenike Direkcije Zenica, tako što je prikazao lažno stanje vrijednosnica u Centralnom skladištu Direkcije Zenica na način da, kada je trebao biti izvršen popis robe i vrijednosnica u skladištu ..., svjesno nije sačinio propisane popisne liste i iste nije popunio, pa je uz Izvještaj o popisu umjesto popisnih listi, dostavio lažne tabele iz „excell“ programa, koje je neovlaštenim pristupom SAP aplikaciji sam kreirao i u kojima je unio lažno stanje vrijednosnica u skladištu ..., a koje je prema istim tabelama fiktivno bilo uredno, te na taj način prikrivio stvarni manjak u skladištu ..., koji je prouzrokovao naprijed opisanim radnjama, pa je naprijed navedenim radnjama, svjesno doveo i održavao u zabludi Upravu „BH Telecom“ d.d. Sarajevo-Direkcija Zenica, u pogledu stanja stvarnog zaduženja vrijednosnica i duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj i time naveo Upravu D.D. „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, da na štetu svoje imovine ne poduzme mjere radi obustave daljeg zaduženja vrijednosnica i naplate duga „Trafik“ d.o.o. Kakanj, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist pravnoj osobi „Trafik“ d.o.o. Kakanj i istovremeno prouzrokovao imovinsku štetu Dioničkom društvu „BH Telecom“ Sarajevo u iznosu od 1.228.053,80 KM.

Ono što je u ovom krivičnom postupku bilo sporno je, da li je optužena M.A. kao šef Službe za prodaju i u tom svojstvu neposredno nadređena Ž.M., imala svojstvo odgovorne osobe kojoj je povjeren određeni krug poslova koji obuhvata kontrolu rada podređenih (uključujući Ž.M.), odnosno da li je s tim u vezi nesavjesno obavljala svoju službu (na način kako to tvrdi optužba-da je znala za radnje tog podređenog i nastali dug, pa i pored toga nije poduzela odgovarajuće mjere da ih spriječi) i na taj način očigledno nesavjesno postupala u vršenju svoje službe; ili optužena, kako tvrdi odbrana, za to sve nije znala niti je mogla znati, odnosno, da je svoj posao u okviru službe obavljala savjesno i u skladu sa internim propisima.

U odgovoru na ova pitanja treba prije svega poći od odredbe člana 387. KZ FBiH koja inkriminira krivično djelo Nesavjestan rad u službi i kojom je u stavu 1. propisano kažnjavanje za službenu ili odgovornu osobu u Federaciji koja povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa zbog

toga pravo drugog bude teško povrijeđeno ili nastupi imovinska šteta koja prelazi 1.000,00 KM, dok je u stavu 2. te zakonske odredbe propisano kažnjavanje za kvalificirani oblik tog krivičnog djela, u situaciji kada imovinska šteta prelazi iznos od 10.000,00 KM.

Dakle, ovo krivično djelo sadrži prije svega objektivni elemenat koji se sastoji u očigledno nesavjesnom postupanju službene ili odgovorne osobe (koja krši zakon ili drugi propis, odnosno, opći akt, ili koja propušta dužnost nadzora).

S tim u vezi, prema odredbi člana 2. stav 6. KZ FBiH, odgovorna osoba je osoba u privrednom društvu ili u drugoj pravnoj osobi kojoj je, s obzirom na njenu dužnost ili na osnovu posebne ovlasti, povjeren određeni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, ili općeg akta privrednog društva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnjom ili nekom drugom privrednom djelatnošću ili na nadzor nad njima. Iz toga slijedi da je za dokazivanje ovog svojstva, neophodno utvrditi iz čega proizilazi dužnost na obavljanje određenog kruga poslova, pa shodno tome, dalje utvrđivati da li postoje propusti u obavljanju tih poslova koji imaju obilježja nekog od krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije.

Dalje je kod krivičnog djela Nesavjestan rad u službi člana 387. stav 1. KZ FBiH potrebno dokazati da je službena ili odgovorna osoba u obavljanju službe grubo zanemarila svoje dužnosti i obaveze, tj. da očigledno nesavjesno postupa, pa se neće raditi o ovom krivičnom djelu ukoliko se radi o „običnim“ neurednostima koje podliježu disciplinskoj odgovornosti, a da li se radi o očigledno nesavjesnom postupanju faktičko je pitanje, na koje se može odgovoriti tako što će se prvo utvrditi kakve su dužnosti i obaveze službene/odgovorne osobe i iz čega one proizilaze (iz kojih blanketnih propisa), da bi se potom moglo zaključiti da li je zanemarivanje tih dužnosti i obaveza po svom intenzitetu, dužini trajanja (ili nekim drugim kriterijima ovisno od konkretnog slučaja), prevazišlo „običnu“ neurednost, tako da je predstavljalo grubo zanemarivanje određene službe. Također je potrebno dokazati i subjektivni odnos učinitelja prema djelu. S tim u vezi, službena ili odgovorna osoba treba da je svjesna svog očigledno nesavjesnog postupanja, pa to ili hoće (kada postupa sa direktnim umišljajem) ili na to pristaje (kada postupa sa eventualnim umišljajem). Pored toga, u odnosu na kvalificirani oblik ovog krivičnog djela iz stava 2. odredbe člana 387. KZ FBiH, moguć je (pored umišljaja) i nehat, i to kako svjesni (onda kada je učinitelj bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice, ali je olako držao da ona neće nastupiti ili da će je moći spriječiti), tako i nesvjesni nehat (ukoliko učinitelj nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice, ali je prema okolnostima i svojim osobnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti).

Polazeći dakle od naprijed navedenih zakonskih odredbi, u vezi sa tvrdnjom iz optužnice da je optužena učinila krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. KZ FBiH (na način kako je to u optužnici opisano), ovaj sud je našao da nije dokazano da je optužena imala svojstvo odgovorne osobe u smislu člana 2. stav 6. KZ FBiH.

U konkretnom slučaju, optuženoj se stavlja na teret da je prekršila odredbu člana 119. Sistematizacije poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, koja propisuje da Šef Službe za prodaju planira, rukovodi, organizira, nadzire i koordinira rad u Službi, da je obavezan da brine o primjeni pozitivnih zakonskih propisa u okviru djelatnosti Službe, da organizira prodaju usluga i distribuciju vrijednosnica u skladu sa važećim dokumentima, da izvještava o ukupno urađenim poslovima Službe i analizira rezultate poslova iz domena prodaje i distribucije vrijednosnicama, te da sve poslove obavlja u skladu sa ovlaštenjima i

odgovornostima propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva, iz čega jasno slijedi da je obaveza optužene bila da sve navedene poslove obavlja u skladu sa internim propisima d.d. BH Telecom Sarajevo, tj., kako se navodi u optužnici, „u skladu sa QMS procedurama“.

Međutim, u toku pretresa, optužba nije izvela niti jedan dokaz iz kojeg bi bilo razvidno koji su to interni propisi u skladu sa kojima je optužena bila dužna postupati u vezi sa tvrdnjom iz optužnice da „nije poduzela mjere u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica, iz magacina ... (ULTRA kartice za punjenje/start pakete) u skladu sa osnovnim obavezama i dužnostima iz opisa svojih poslova vezanih za realizaciju Ugovora o posredovanju u prodaji vrijednosnica za 2011., 2012. i 2013. godinu zaključenih između DD BH Telecom Sarajevo i posrednika „Trafik“ d.o.o. Kakanj“. Nasuprot tome, iz dokaza optužbe o kojem je ranije bilo riječi - Uputstva o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj WIG 7-20/06-02 od 04.02.2011. godine (kao i istovjetnog Uputstva broj WIG 7-20/06-02, izdanje 3. od 01.11.2013. godine), slijedi da su sva ovlaštenja i odgovornosti u vezi sa distribucijom vrijednosnica posrednicima, bila povjerena ovlaštenom zaposleniku Službe za prodaju (Ž.M.), pri čemu ti propisi uopće ne sadrže bilo kakva ovlaštenja, kao ni odgovornosti šefa Službe za prodaju (optužene), niti je izveden dokaz koji bi ukazivao u kojoj situaciji, na koji način i koje mjere je optužena bila dužna poduzeti „u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica“. Ono što zapravo proizilazi iz dokaza u spisu je činjenica da su u samom sistemu rada BH Telecoma Direkcije Zenica, a u vezi sa poslovima distribucije vrijednosnica, postojali propusti u smislu postojanja efektivne kontrole nad tim poslovima, tj. propusti da se internim propisom utvrde ovlaštenja i odgovornosti Šefa službe za prodaju (u konkretnom slučaju optužene), u smislu kontrole distribucije vrijednosnica koju je obavljao ovlašteni zaposlenik (u konkretnom slučaju Ž.M.). Pored toga, evidentni su i daljnji propusti da se internim aktima osigura kontrola u postupku evidentiranja, praćenja i izvještavanja o poslovnim događajima, odnosno, praćenju naplate potraživanja i izvještavanja o stanju duga. Tako prema internom aktu BH Telecom DD Sarajevo pod nazivom QPG 7-50/12, Izdanje 3 od 11.02.2011. godine (Evidentiranje, praćenje i izvještavanje o poslovnim događajima), tačka 5.3.5., slijedi da evidentiranje poslovnih promjena o potraživanjima od prodaje usluga mobilne telefonije, vrši se preko posrednika koji vrši prodaju usluga – vrijednosnica, pri čemu nalog razduženja vrijednosnica automatski stiže u knjigovodstvo (ulazni dokumenti su izlazi iz skladišta i uplatnice), a zaposlenici Službe za računovodstvo (u konkretnom slučaju je to već pomenuta Služba za Ekonomsko finansijsko poslovanje ili skraćeno EKF), po prijemu dokumentacije pokreću automatsku transakciju kojom se knjiži (zadužuje) potraživanje od posrednika kao i prihod i porez. Kada se to dovede u vezu sa prethodno pomenutim Uputstvom o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima iz kojeg slijedi da ovlašteni zaposlenik Regionalne Direkcije (u konkretnom slučaju Ž.M.) dostavlja kompletnu dokumentaciju Organizacionoj jedinici Ekonomsko-finansijskih poslova iz Regionalne Direkcije (Službi EKF), te da posrednik na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji i odobrenog mjesečnog izvještaja izrađuje fakturu za naplatu provizije i dostavlja je ovlaštenom zaposleniku iz Regionalne Direkcije koji istu prosljeđuje u Organizacionu jedinicu ekonomsko-finansijskih poslova u Regionalnoj Direkciji, onda je sasvim jasno da je u cijelom ovom procesu, prema pomenutim internim propisima DD BH Telecom, potpuno izostavljena bilo kakva kontrolna uloga šefa Službe za prodaju (u konkretnom slučaju optužene), nad poslovima distribucije vrijednosnica poduzimanih od strane podređenog ovlaštenog zaposlenika (u konkretnom slučaju Žunić Mugdina), niti je postojao kakav propis iz kojeg bi proizilazila obaveza šefa Službe za prodaju u praćenju naplate potraživanja. Ova činjenica potvrđena je i Izvještajem interne revizije BH Telecom DD Sarajevo broj 02-2-22.2-5715-4 od 12.06.2014. godine kojim su utvrđene nepravilnosti u naprijed opisanom procesu rada, među

kojima je dodjela prevelikih ovlaštenja (procesnih i u SAP-u), saradniku za distribuciju, a da pri tome nisu definirane niti uspostavljene kontrolne tačke, niti procesno, niti rukovodstveno.

Slijedom toga, nije dokazana teza optužbe po kojoj je optužena, time što je kao šef Službe za prodaju imala opću dužnost da planira, rukovodi, organizira, nadzire i koordinira rad u Službi u smislu člana 119. Sistematizacije poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo, ujedno bila i odgovorna osoba koja je, na način opisan u optužnici, „očito nesavjesno postupala u vršenju svojih dužnosti, svjesna da će njenim takvim očito nesavjesnim postupanjem nastupiti imovinska šteta za DD BH Telecom Sarajevo, na šta je pristala“.

Naime, kada taj propis (odredba člana 119. Sistematizacije poslova i radnih mjesta u d.d. BH Telecom Sarajevo) u sebi sadrži izričito određenje da je šef Službe za prodaju dužan da sve u toj odredbi navedene poslove (planira, rukovodi, organizuje, nadzire i koordinira, brine o primjeni pozitivnih zakonskih propisa u okviru djelatnosti Službe, organizuje prodaju usluga i distribuciju vrijednosnica u skladu sa važećim dokumentima, izvještava o ukupno urađenim poslovima Službe i analizira rezultate poslova iz domena prodaje i distribucije vrijednosnicama), obavlja u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva (dakle u skladu sa internim propisima), pa kada takav propis pred sudom nije izveden kao dokaz, onda slijedi da nije dokazano ni svojstvo optužene kao odgovorne osobe u smislu člana 2. stav 6. KZ FBiH. Iz naprijed navedenih dokaza, o čemu je i prethodno bilo riječi, jasno proizilazi da su sva ovlaštenja i odgovornosti u vezi distribucije vrijednosnica bila povjerena Ž.M. kao saradniku za prodaju i distribuciju vrijednosnica Službe za prodaju, kako je to bilo propisano Uputstvom o distribuciji vrijednosnica i roba posrednicima broj WIG 7-20/06-02 od 04.02.2011. godine i Uputstvom broj WIG 7-20/06-02, izdanje 3. od 01.11.2013. godine. Istovremeno, ta Uputstva niti bilo koji drugi interni propisi koji su kao dokazi izvedeni pred ovim sudom, ne sadrže odredbe koje bi se odnosile na ovlaštenja i odgovornosti šefa Službe za prodaju u postupku distribucije vrijednosnica, a što je u konkretnom slučaju bila optužena.

Prema tome, kako u toku pretresa sudu nije predložen dokaz iz kojeg slijedi obaveza optužene da vrši kontrolu nad radom svog podređenog Ž.M. u poslovima distribucije vrijednosnica i poduzima određene mjere u organizaciji tih poslova, na način kako se to optužnicom tvrdi, nema ni dokaza o grubom zanemarivanju dužnosti, odnosno, očigledno nesavjesnom postupanju optužene, jer te dužnosti optužena nije ni imala prema izvedenim dokazima (internim propisima i organizaciji poslova DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Zenica u inkriminiranom periodu). Takvo utvrđenje ovog suda nije dovedeno u pitanje ni tezom optužbe da je optužena, iako nije imala pristup SAP programu, mogla vršiti nadzor nad poslovima distribucije vrijednosnica tako da od svog podređenog Ž.M. zatraži uvid u SAP program, ili da od Službe EKF zatraži informaciju o dugovanjima distributera. Naime, iako nije sporno da je optužena doista mogla u oba navedena pravca tražiti informacije, to posmatrano u svjetlu onoga o čemu je prethodno bilo riječi, ne može je inkriminirati, budući da na takve mjere pomenutim internim propisima niti je bila obavezana, niti se u optužnici to tvrdi, a niti je, po ocjeni ovog suda, obzirom na utvrđenu činjenicu da je predmetni dug distributera Trafik d.o.o. Kakanj nastao upravo fiktivnim skladišnim transferima kroz SAP program od strane Ž.M., te prikrivanjem stvarnog stanja skladišta kroz izvještaj o popisu, bilo realno moguće utvrditi da uopće postoji dug tog distributera. U tom kontekstu, prihvatljiv je iskaz optužene u dijelu u kojem je pojasnila da su u okviru Direkcije Zenica redovno održavani stručni kolegiji svaki mjesec na kojima je njen rukovoditelj (svjedok F.M.) izvještavao o prodaji vrijednosnica, odnosno o materijalnom poslovanju koje je bilo u nadležnosti Službe za prodaju, dok je rukovoditelj Službe za EKF (svjedok H.M.) izvještavao o finansijskim

aspektima tog poslovanja, te se nikada nije desilo da postoje neslaganja ili neke nepravilnosti ta dva segmenta poslovanja koja bi ukazivala na potrebu dodatnih provjera, a takav njen iskaz je potvrđen iskazom svjedoka F.M. koji je naveo da je optužena redovno dostavljala mjesečne izvještaje o prodaji usluga po segmentima koji su prikazivali realizaciju plana, te da je jedan od tih segmenata bio i izvještaj o ostvarenom prometu od prodaje vrijednosnica, što je sve bilo predmetom njegovog elaboriranja na stručnim kolegijima direkcije, dok je Služba za EKF, odnosno njen šef H.M., elaborirao podatke o finansijskim efektima, pa i podatke o ostvarenom prometu po svakom pojedinačnom distributeru, ali da na sastancima kolegija nikada nije bilo otvoreno pitanje neslaganja podataka (između materijalnog i finansijskog dijela poslovanja).

S tim u vezi, ovaj sud nalazi da optužba nije dokazala ni to da je optužena znala za predmetni dug „Trafik“ d.o.o. Kakanj (pri čemu se optužnicom i ne tvrdi da je bila dužna da zna za taj dug). U vezi navedenog, sud nije prihvatio iskaz svjedoka Ž.M. u dijelu u kojem je tvrdio da je optuženu upoznao da taj dug postoji, jer je po ocjeni ovog suda njegov iskaz i u tom dijelu, ali i u cjelini, neuvjerljiv i nedosljedan, te ostavlja dojam da svjedočenjem protiv optužene želi otežati njen položaj nakon što je on oglašen krivim prethodno pomenutom presudom, a sve radi njene uloge u razotkrivanju krivičnihopravnih radnji za koje je tom presudom osuđen. Svjedok je u tom iskazu sam sebi kontradiktoran jer s jedne strane tvrdi da je u inkriminiranom periodu optužena o dugu ovog distributera bila upoznata, ali kroz unakrsno ispitivanje, suočen sa konkretnim pitanjima o tome da li je optužena znala o stvarnom iznosu potraživanja od „Trafik“ d.o.o. Kakanj, odgovara da ga „niko nije ni pitao“ o stanju zaliha distributera nego samo o novčanom dugovanju na dan 31.12.2013. godine, iz čega jasno slijedi da je stvarni iznos dugovanja tog distributera prikrivao (sve do januara 2014. godine, kada je na intervenciju optužene to otkriveno, a što potvrđuje svjedok G.A. koji je tome prisustvovao). Što se tiče iskaza svjedoka Š.T. temeljem kojeg optužba također tvrdi da je optužena znala za predmetni dug, ovaj sud zapaža da to pomenuti svjedok u svom iskazu nije potvrdio. Nasuprot tome, iz njegovog iskaza sa glavnog pretresa od 11.06.2021. godine proizilazi da je u inkriminirano vrijeme (nije siguran da li 2011. ili 2012. godine), Ž.M. (a ne M.A. predočio spisak svojih dugovanja, smatrajući da će M. to prenijeti optuženoj, odnosno, kako navodi, da će M. „upozoriti koga treba da upozori“. Pri tome ni za ovaj sud nije sporno da je optužena na sastanku održanom dana 31.12.2013. godine na kojem su bili prisutni Š.T., Ž.M., D.V. i G. A., obaviještena o postojanju duga navedenog distributera (ali ne i o stvarnom iznosu tog duga za koji je saznala tek u januaru 2014. godine, kako je to u svom iskazu potvrdio svjedok G.A., no ta činjenica nije relevantna u odnosu na tvrdnje optužbe u pogledu krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. KZ FBiH (da je optužena od druge polovine 2011. godine do kraja 2013. godine znala za navedeni dug, pa s tim u vezi nije poduzela određene mjere u smislu sprječavanja daljnjeg izdavanja vrijednosnica), nego je ono što se desilo dana 31.12.2013. godine relevantno u odnosu na krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, o čemu će biti riječi u nastavku ove presude. Dakle, kako po ocjeni ovog suda nije dokazano da je optužena u konkretnom slučaju imala svojstvo odgovorne osobe u smislu člana 2. stav 6. KZ FBiH koja bi, u okviru povjerenih joj ovlaštenja i odgovornosti, očigledno nesavjesno postupala, to je ovaj sud optuženu, temeljem odredbe člana 299. tačka c) ZKP FBiH, oslobodio od optužbe da je učinila krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH.

U vezi sa tačkom 2. izreke ove presude, kojom je optužena oslobođena od optužbe da je učinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. st. 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, ovaj sud nije našao dokazanim da su D.V. i Ž.M. kojima je optužena bila nadređena, dana 31.12.2013. godine poduzeli radnje za koje se optužnicom tvrdi da ih je nalagala optužena, tj. da putem računara izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih

vrijednosnica u vrsti i količini kako je to i opisano, prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te da potom, takođe putem računara, izvrše istovremeno fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva „...“, bez stvarnog fizičkog vraćanja takve količine vrijednosnica sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište DD BH Telecom Sarajevo „...“.

Naime, nesporno je da su tokom dana 31.12.2013. godine, izvršene višestruke transakcije izdavanja i povrata robe između skladišta BH Telecom i skladišta više distributera, ali se pažljivom analizom i praćenjem tih transakcija, jasno uočava da one nisu izvršene na način kako se to tvrdi u optužnici.

Prije svega, ovaj sud nalazi utvrđenim da je dana 31.12.2013. godine, na inicijativu optužene, nakon što je od Ž.M. saznala da postoji problem u naplati potraživanja od Trafik d.o.o Kakanj, održan sastanak na kojem su bili prisutni optužena, Š.T., Ž.M., D.V. i G.A., kako to proizilazi iz saglasnih iskaza ovih svjedoka, što potvrđuje i optužena, a rasprava se vodila o dugu Trafik d.o.o Kakanj u iznosu od 250.000 KM (iako se već tada radilo o znatno većem iznosu duga, ali je Ž.M. obavijestio optuženu samo o tom iznosu od 250.000 KM), pri čemu je od tog ukupnog iznosa bankarskom garancijom bio pokriven iznos od 100.000 KM, pa je trebalo naći rješenje kako da se riješi preostali iznos duga od 150.000 KM. Iz navedenih iskaza saglasno proizilazi i to da je Š.T.na tom sastanku izjavio da Trafik d.o.o Kaknj nema novca da plati taj dug, niti ima vrijednosnice (kartice) u tom iznosu koje bi vratio na skladište Direkcije Zenica, jer je iste prodao, a nije naplatio potraživanja po tom osnovu. Utvrđeno je i to da je istog dana distributer Unimedia d.o.o Gradačac od Direkcije Zenica kupio vrijednosnice u količini od 21.000 komada te iste platio u ukupnom iznosu od 105.000,00 KM, što slijedi iz saglasnih iskaza svjedoka Ž.M., D.V. i V.R., kao zamjenice direktora „Unimedia“ d.o.o. Gradačac.

S tim u vezi, optuženoj se stavlja na teret da je, znajući da je distributer „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, tog dana kupio vrijednosnice od Direkcije Zenica u količini od 6.000 komada vrijednosnica 5-00023 Ultra kartica za punjenje u vrijednosti od 30.000,00 KM i 15.000 komada vrijednosnica 5-00480 Ultra start paket u vrijednosti od 75.000,00 KM, ukupno 21.000 komada i da su iste uredno platili u iznosu od 105.000,00 KM, te znajući da im je D.V., skladištar u Službi za prodaju sačinio i pripremio izdatnicu za izdavanje navedene robe, ali da isti robu nisu preuzeli iz skladišta ..., samostalno bez bilo kakvog usmenog ili pismenog upoznavanja svojih nadređenih, naredila D.V. i Ž.M. kojima je bila nadređena, da putem računara izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u navedenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te im naredila da odmah zatim, takođe putem računara, izvrše istovremeno fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva „...“, bez stvarnog fizičkog vraćanja takve količine vrijednosnica sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva „...“, pa da je na taj način postupila suprotno članu 73. st. 1. tačka u) u vezi sa članom 112. Statuta DD BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1.-13898-8/10 od 29.09.2010. godine (kojim odredbama je propisano da Društvo samo isključivo uz pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora može da vrši otpis potraživanja Društva), tako što je, svjesno, bez znanja i pismenog ovlaštenja od strane Nadzornog odbora navedenog Društva, samostalno poduzimala radnje na otpisu dijela potraživanja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica prema „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM i tako tom društvu pribavila korist u navedenom iznosu, a ujedno u istom iznosu pričinila štetu DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica.

Međutim, ovakvi navodi optužnice nisu potvrđeni dokazima u spisu, o čemu će u nastavku biti riječi. Radi boljeg razumijevanja daljih navoda ove presude, potrebno je prvo dati određena pojašnjenja u vezi sa vrstom i načinom kretanja robe tj. vrijednosnica u skladištima i njihovim oznakama, pa s tim u vezi prvo treba pojasniti (u dijelu koji je relevantan za predmet), da glavno skladište Direkcije Zenica nosi oznaku ..., a priručno skladište oznaku DZ ... (kako je to navedeno u nalazu i mišljenju vještaka finansijske struke Čabaravdić Omera), dok su skladišta distributera označena kako slijedi: W821 - Unimedia d.o.o Gradačac, W048 – Trafik d.o.o Kakanj, V 020 Hari STR Kiosk Tešanj, V024 Amar STR Tešanj i V593 AS d.o.o Jelah i V298 Roma STR. Nadalje, vrijednosnice u vidu Ultra kartica za punjenje od 5 KM su artikal pod brojem 5-00480, a vrijednosnice u vidu Ultra start paketa su artikal pod brojem 5-00023. Ovdje odmah treba reći da su u činjeničnom opisu optužnice brojevi ovih artikala zamijenjeni, odnosno, pogrešno označeni, što uzrokuje i posljedicu u smislu dokazanosti, odnosno nedokazanosti tih navoda optužnice. Naime, kada se optužnicom tvrdi da se radilo o transferu vrijednosnica u vidu Ultra kartica za punjenje od 5 KM kao artiklu pod brojem 5-00023, odnosno o transferu vrijednosnica u vidu Ultra start paketa kao artiklu pod brojem 5-00480, onda su u tom pravcu morali biti izvedeni i dokazi, a takvih dokaza u spisu nema. Također treba pojasniti da međuskladišnica predstavlja knjigovodstveni dokument skladišnog poslovanja u kojem se prikazuje prijenos robe sa jednog na drugo skladište, dok se izdatnicom potvrđuje izdavanje određene količine robe sa skladišta.

Nadalje ovaj sud ukazuje da, iako je i u odnosu na ovu tačku optužnice tužiteljstvo provelo vještačenje po vještaku finansijske struke Čabaravdić Omeru, kao i po vještaku informatičke struke Đaltur Vahidinu, nijedno od tih vještačenja ne potvrđuje navode optužnice da je na dan 31.12. 2013. godine D.V., skladištar u Službi za prodaju kritičnog dana (31.12.2013. godine) sačinio i pripremio izdatnicu za izdavanje robe za Unimedia d.o.o Gradačac u količini od 21.000 komada vrijednosnica ukupne vrijednosti 105.000 KM, ni da je putem računara izvršeno storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u navedenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, niti da je putem računara izvršen fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva Naime, iz ovakvih navoda optužnice jasno slijedi da su krivičnopravne radnje za koje se tereti optužena, izvršene po njenoj naredbi putem računara, dakle kroz SAP program (o kojem je prethodno bilo govora), pa je u tom kontekstu i provedeno vještačenje po vještaku informatičke struke. Međutim iz tog nalaza i mišljenja proizilazi da je vještak, u odnosu na računalne transakcije izvršene u SAP programu dana 31.12.2013. godine, a za korisnike pod šiframa „M.“ (Ž.M.) i „V.“ (D.V.), utvrdio samo transakcije obavljene pod tim korisničkim imenima za vremenski period od 9:12:36 do 10:52:24 (korisnik „M.“), odnosno za vremenski period od 10:40:12 do 10:51:52 (korisnik „V.“), ali se niti jedna od transakcija u navedenim periodima ne odnosi na transakciju vrijednosnica u ukupnoj količini od 21.000 komada, niti ima transakcija koje bi u zbiru dale taj iznos kako se opisuje u optužnici – transakcija 6.000 komada vrijednosnica jedne vrste i 15.000 komada vrijednosnica druge vrste (sve i da se prihvati da su vrijednosnice po vrsti u optužnici pravilno označene). Nadalje, kada je u pitanju nalaz i mišljenje vještaka finansijske struke u relevantnom dijelu koji se odnosi na dan 31.12.2013. godine, ovaj sud zapaža da je vještak u taj nalaz zapravo preuzeo podatke iz Izvještaja o radu komisije BH Telecom za vanredni popis skladišta ... od 29.01.2014. godine, a da pri tome nije izvršena stvarna i suštinska analiza dokumentacije u spisu koja se odnosi na transakcije navedenog dana. Pri tome je evidentno da za pojedine transakcije koje se navode kako u izvještaju pomenute komisije, tako i u nalazu vještaka, pred sudom nisu ni izvedeni dokazi, i to kako u postupku pred prvostepenim sudom, tako ni pred ovim sudom. Tako se, primjera radi, kako vještak finansijske struke u svom nalazu i mišljenju (na strani 52.), tako i Komisija BH Telecom za vanredni popis skladišta u svom izvještaju od 29.01.2014.

godine pozivaju na dokument o transakciji broj 60155208 od 31.12.2013. godine koji nije izveden kao dokaz pred sudom (niti je transakcija pod tim brojem evidentirana u izvodu iz SAP programa na dan 31.12.2013. godine). Isto tako, vještak se u nalazu i mišljenju (na strani 52.), poziva na transakciju broj ..., koja također nije evidentirana u SAP programu navedenog dana, dok s druge strane, za neke od transakcija koje tog dana jesu evidentirane u SAP programu (transakcije broj ... i .), u spis nisu uloženi prateći dokumenti. Pored toga, pred sudom nije izveden ni dokaz koji bi potvrdio da je D.V. dana 31.12.2013. godine sačinio izdatnicu za izdavanje robe za Unimedia d.o.o Gradačac u količini od 21.000 komada vrijednosnica ukupne vrijednosti 105.000 KM, jer jedina izdatnica koja se nalazi u spisu (a koja se odnosi na pomenutu količinu i iznos vrijednosnica izdatih ovom distributeru) je izdatnica od 06.01.2014. godine.

Kako dakle nalazi i mišljenja pomenutih vještaka iz navedenih razloga i usljed brojnih nejasnoća i nedorečenosti, nisu mogli poslužiti ovom sudu za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja, ovaj sud je, slijedeći tvrdnje iz optužnice, analizirao dokaze koji su izvedeni pred sudom, polazeći od dokaza u kojem su prikazane računalne transakcije dana 31.12.2013. godine (izvod iz SAP programa), budući da se optuženoj upravo i stavlja na teret da je svojim podređenima naložila da putem računara izvrše transakcije za koje nije bila ovlaštena, odnosno, da je time prekoračila granice svog službenog ovlaštenja.

Iz pomenutog izvoda iz SAP programa na dan 31.12.2013. godine prije svega slijedi da su u njemu prikazana robna izdavanja vrijednosnica tog dana i to Ultra kartica za punjenje od 5 KM, artikal broj 5-00480 (a ne i Ultra start paketa, artikal pod brojem 5-00023), i to tako što je precizno navedeno vrijeme transakcije, korisničko ime osobe koja je transakciju izvršila, količina vrijednosnica ove vrste (broj 5-00480) za koju je izvršen transfer i oznaka skladišta sa kojeg se ili na koje se vrijednosnice prenose, tako da se na taj način može pratiti tok transakcija izvršenih putem računara na sporni datum. Pri tome, uz izvod iz SAP programa je priložena i dokumentacija o transakcijama (osim za transakcije tj. međuskladišne transfere broj 60155068 i 60155179 kako je već pomenuto), koja je sudu poslužila za dodatno pojašnjenje izvršenih transakcija. Također treba pojasniti da količine vrijednosnica prikazane u ovom listingu uz koje stoji minus (-), predstavljaju izlaz robe (vrijednosnica) sa skladišta BH Telecom Direkcija Zenica ... (kako je to pojasnio vještak finansijske struke u svom nalazu i mišljenju), pa prema tome, količine vrijednosnica bez oznake minusa, predstavljaju ulaz na to skladište. Pored transfera vrijednosnica sa i na skladišta Trafik d.o.o. Kakanj (W048) i Unimedia d.o.o. Gradačac (W821), listing sadrži i transfere vrijednosnica navedenog dana i sa drugim distributerima, odnosno njihovim skladištima: Hari STR Kiosk Tešanj (V 020), Amar STR Tešanj (V024) i AS d.o.o Jelah (V593) i Roma STR (V298), kojima se ovaj sud neće posebno baviti, jer nisu relevantni za predmet optužbe, ali je evidentno da su na dan 31.12.2013. godine izvršeni brojni transferi vrijednosnica između skladišta ... i skladišta gore navedenih distributera i to u znatnim količinama.

Tako iz izvoda iz SAP programa slijedi da je korisnik pod šifrom „M.“ (Ž.M.) u 09:12:36 napravio izlaz robe (vrijednosnica) sa skladišta Direkcije ... u količini od 160.000 kom (Ultra kartice za punjenje od 5 KM artikal broj 5-00480), na skladište Trafik d.o.o Kakanj W048, kako je to prikazano i u popratnom dokumentu – međuskladišnom transferu broj ... od 31.12.2013. godine, zatim slijedi transakcija između istih skladišta u 09:36:05 istog korisnika za količinu od 14.000 kom vrijednosnica iste vrste, što je prikazano u popratnom dokumentu – međuskladišnom transferu broj ..., a potom u 10:52:24 transakcija između istih skladišta, istog korisnika za količinu od 18.820 kom vrijednosnica iste vrste što se vidi i iz popratnog dokumenta – međuskladišnog transfera broj

Nadalje, za korisnika pod šifrom „V.“ (D.V.), slijedi da je u 12:10:39 napravio izlaz robe (vrijednosnica) sa skladišta Direkcije ... u količini od 15.000 kom (Ultra kartice za punjenje od 5 KM artikal broj 5-00480), na skladište Unimedia d.o.o. Gradačac (W821), ali popratni dokument (međuskladišni transfer) broj 60155068 za ovu transakciju koji je naveden u listingu, nije predložen sudu, tako da je ovaj sud na osnovu oznake skladišta iz listinga (W821), utvrdio da se radi o distributeru Unimedia d.o.o. Gradačac. Potom je iz listinga vidljivo da je korisnik V. u 13:41:23, napravio izlaz robe (vrijednosnica) sa skladišta Unimedia d.o.o. Gradačac (W821) u istoj količini (15.000 kom) vrijednosnica iste vrste, na skladište Direkcije ... (iz čega slijedi da je transakcijom broj ... zapravo poništena prethodna transakcija broj ...), ali ni za ovu transakciju u spisu ne postoji popratni dokument (međuskladišni transfer) broj ... koji je naveden u listingu (prema oznaci skladišta je, kako je i prethodno pojašnjeno, ovaj sud utvrdio da se radi o skladištu distributeru Unimedia d.o.o. Gradačac). Dalje iz ovog listinga slijedi da je korisnik Vernesdi u 13:45:10 napravio izlaz robe (vrijednosnica) sa skladišta Direkcije ... u količini od 21.000 kom vrijednosnica na skladište Unimedia d.o.o. Gradačac (W821), kako je to prikazano i u popratnom dokumentu – međuskladišnom transferu broj Ostale transakcije dana 21.12.2013. godine iz ovog listinga se odnose na druge distributere, a zadnja je izvršena od strane korisnika „M.“ u 16:51:56, a odnosi se na transfer vrijednosnica u količini od 8.000 komada na AS d.o.o. Jelah (V593), prikazano u popratnom dokumentu, međuskladišnici broj 60155280.

Ovaj sud je također utvrdio da se u spisu nalazi dokument – međuskladišni transfer broj ... od 31.12.2013. godine, kojim se sa priručnog skladišta Direkcije Zenica (DZ0000260) izdaje 21.000 kom vrijednosnica Ultra kartica za punjenje od 5 KM (artikal 5-00480) Unimedia d.o.o. Gradačac (W821), koji je priložen uz već pomenutu izdatnicu (kojom je dana 06.01.2014. godine Unimedia d.o.o. Gradačac iz skladišta direkcije Zenica ... izdata ukupna količina vrijednosnica od 21.000 kom), ali transakcija pod ovim brojem (60155205) nije uopće evidentirana u SAP sistemu, odnosno, nije prikazana u naprijed navedenom izvodu iz tog sistema za dan 31.12.2013. godine.

Prema tome, iz ovog dokaza (izvoda iz SAP programa na dan 31.12.2013. godine), niti iz drugih dokaza koji se odnose na taj datum, ne proizilazi da je izvršen bilo kakav računalni transfer vrijednosnica sa skladišta distributera Trafik d.o.o na skladište Direkcije Zenica ni u pojedinačnim količinama (6.000 kom i 15.000 kom), niti u zbirnoj količini od 21.000 kom, kako se to tvrdi u optužnici, nego je vidljiv samo transfer vrijednosnica u toj ukupnoj količini (21.000 kom) između skladišta Direkcije Zenica ... odnosno, njihovog priručnog skladišta DZ 00002602236, na skladište Unimedia d.o.o. Gradačac W821, koji ni po čemu nije sporan, budući da je, prema naprijed izloženom, Unimedia d.o.o. Gradačac naručila vrijednosnice u toj količini, te za iste izvršila uplatu u iznosu od 105.000 KM. U spisu također nema niti jednog dokumenta iz kojeg bi se moglo vidjeti da je izvršeno storniranje bilo koje transakcije na dan 31.12.2013. godine. Jedini dokumenti iz kojih se vidi storniranje su: međuskladišni transfer broj 60002237 od 14.01.2014. godine na kojem je naznačeno: storno/povrat:izlaz-utrošak i odnosi se na količinu od 6.000 kom Ultra start paketa izdatih Unimedia d.o.o. Gradačac sa priručnog skladišta Direkcije Zenica DZ 0000260 na skladište Unimedia d.o.o. Gradačac W821, te međuskladišni transfer broj 60002238 od 14.01.2014. godine na kojem je naznačeno: storno/povrat:izlaz-utrošak i odnosi se na količinu od 15.000 kom Ultra kartica za punjenje od 5 KM, također izdatih Unimedia d.o.o. Gradačac sa priručnog skladišta Direkcije Zenica DZ 0000260 na skladište Unimedia d.o.o. Gradačac W821. Također je utvrđeno, kako to proizilazi iz već pomenutih dokaza, da je Unimedia d.o.o. Gradačac dana 06.01.2014. godine preuzela vrijednosnice koje je naručila i platila dana 31.12.2013. godine.

Slijedom navedenog, ne mogu se prihvatiti ni iskazi svjedoka Ž.M., D.V. i G.A., da je na dan 31.12.2013. godine optužena naložila da se u SAP programu izvrše transakcije vrijednosnicama kako je to opisano u činjeničnom opisu optužnice, jer takvi navodi nemaju uporišta u dokazima koji su predloženi ovom sudu i koji su prethodno analizirani. Također, iz naprijed navedenog slijedi da nema ni dokaza da je radnjama optužene kako su one opisane u optužnici, pribavljena imovinska korist za Trafik d.o.o Kakanj u iznosu od 105.000 KM, odnosno, da je u istom iznosu nastupila šteta za DD BH Telecom Sarajevo jer, kako je već pojašnjeno, sudu nisu predloženi dokazi o transakcijama vrijednosnica sa skladišta Trafik d.o.o Kakanj u količini od 21.000 komada, odnosno u iznosu od 105.000 KM. Ono što je prema izvedenim dokazima jasno, a to proizilazi i iz nalaza i mišljenja vještaka financijske struke Čabaravdić Omera je, da su na dan 31.12.2013. godine izvršene brojne fiktivne transakcije računalnim putem (u SAP programu), prebacivanjem i povlačenjem raznih količina vrijednosnica sa skladišta različitih distributera od strane korisnika tog sistema pod šiframa „M.“ (Ž.M. i „V.“ (D.V.), sve sa ciljem prikrivanja stvarnog stanja, odnosno manjka, za koji je tek u januaru 2014. godine vanrednim popisom skladišta utvrđeno da se radi o milionskom iznosu (a za koje radnje su Ž.M. i D.V. i oglašeni krivim ranije pomenutom pravomoćnom presudom), no kada je u pitanju optužena M.A., ovaj sud temeljem dokaza koji su mu predloženi, nije našao dokazanim da je poduzela krivičnopravne radnje opisane u tački 2. optužnice, čime nije dokazano ni da je počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

Naime, za postojanje ovog krivičnog djela neophodno je utvrditi, odnosno dokazati sve njegove bitne elemente i to: svojstvo učinitelja (službena ili odgovorna osoba), radnju učinjenja krivičnog djela (iskorištavanje službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračenje granica službene ovlasti ili nevršenje službene dužnosti), te njegovu posljedicu (pribavljanje sebi ili drugome kakve koristi, nanošenje štete drugome ili teža povreda prava drugog). U konkretnom slučaju, nesporno je utvrđeno da je optužena imala svojstvo odgovorne osobe, o čemu je prethodno bilo govora, ali nije dokazano, iz razloga koji su dati, da je poduzela radnju učinjenja krivičnog djela prekoračenjem granica svojih službenih ovlasti kako joj je to optužnicom stavljeno na teret, niti da je usljed takvih njenih radnji nastupila posljedica u vidu pribavljanja koristi za Trafik d.o.o, odnosno, nanošenja štete DD BH Telecom Sarajevo, zbog čega je ovaj sud optuženu, na osnovu odredbe člana 299. tačka c) ZKP FBiH, oslobodio od optužbe i za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

Na kraju treba napomenuti da ovaj sud nije našao neophodnim posebno interpretirati i analizirati svaki od dokaza koji su poimenično navedeni u uvodnom dijelu obrazloženja ove presude koji predstavljaju prateću dokumentaciju dokaza koji su u ovoj presudi analizirani i kojima su utvrđene odlučne činjenice ili nisu bili od odlučnog značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja (međuskladišni transferi, izdatnice, nalozi za plaćanje i sl., te iskazi svjedoka kako optužbe tako i odbrane kao i iskaz optužene u dijelovima koji se odnose na činjenice i okolnosti koje su utvrđene iz materijalnih dokaza ili su irelevantni u odnosu na predmet optužbe).

Na osnovu svega izloženog, ovaj sud je na osnovu člana 299. tačka c) ZKP FBiH optuženu M.A. oslobodio od optužbe da je učinila krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH kako je opisano u tački 1. izreke ove presude, te krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano u tački 2. izreke presude, a sve u vezi sa članom 54. istog zakona.

Kako je optužena oslobođena od optužbe, onda je na osnovu odredbe člana 203. stav 1. ZKP FBiH odlučeno da troškovi krivičnog postupka nastali pred Kantonalnim sudom u Zenici i pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine do ukidanja presude Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 K 007873 22 K 3 od 15.03.2023. godine padaju na teret budžetskih sredstava Kantonalnog suda u Zenici, a ostali troškovi krivičnog postupka nastali pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine nakon ukidanja navedene presude padaju na teret budžetskih sredstava ovog suda.

Iz istog razloga, dakle slijedom odluke ovog suda kojom je optužena oslobođena od optužbe, odlučeno je da se na osnovu odredbe člana 212. stav 4. ZKP FBiH, oštećeni DD „BH Telecom“ Sarajevo, sa imovinskopравnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Zapisničar
Šeta Mevlida,s.r.

Predsjednica vijeća
Begić Jasmina,s.r.